



PRIMLJENO:	08. IX	20. 17. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	29/17-1	
VEZA:		
EPA:	248 XXVI	
SKRAĆENICA:		PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
 Broj: 07-2341
 Podgorica, 31. avgusta 2017. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. jula 2017. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **DARKO RADUNOVIĆ**, ministar finansija i **NOVO RADOVIĆ**, generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem.

PREDSJEDNIK
 Duško Marković, s. r.

**Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
CARINSKOG ZAKONA**

Član 1

U Carinskom zakonu („Službeni list RCG”, br. 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Službeni list CG”, br. 21/08 i 62/13), u članu 5 tačka 9 mijenja se i glasi:

„9) strana roba je roba koja nije obuhvaćena tačkom 8 ovog člana ili roba koja je izgubila status domaće robe;“.

Poslije tačke 23 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„23a) ovlašćeni pošiljalac je lice koje ima odobrenje Uprave carina za prevoz robe u tranzitnom postupku bez podnošenja robe i tranzitne deklaracije kod polazne carinarnice;

23b) ovlašćeni primalac je lice koje ima odobrenje Uprave carina da robu, koja se prevozi u tranzitnom postupku, ne podnosi odredišnoj carinarnici;“.

Član 2

Član 6b mijenja se i glasi:

“Carinski organ može, u skladu sa kriterijumima iz člana 6c ovog zakona, odobriti status ovlašćenog privrednog subjekta licu koje ima sjedište na carinskom području Crne Gore.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana može se izdati za:

- 1) korišćenje određenih pojednostavljenja u skladu sa carinskim propisima; ili
- 2) carinska pojednostavljenja koja se odnose na sigurnost i zaštitu koja naročito obuhvataju manji broj fizičkih pregleda i dokumentacije.

Odobrenja iz stava 2 ovog člana mogu se koristiti istovremeno.

Carinski organ, prilikom izdavanja odobrenja za korišćenje određenog carinskog pojednostavljenja, neće ispitivati kriterijume koje je prethodno ispitao prilikom odobravanja statusa iz stava 2 tačka 1 ovog člana.

Ovlašćeni privredni subjekat uživa povlašćeni tretman u skladu sa odobrenjem iz stava 2 ovog člana.

Carinski organ može da odobri povlastice koje proizilaze iz statusa ovlašćenog privrednog subjekta licu sa sjedištem van carinskog područja Crne Gore, koje ispunjava uslove i izvršava obaveze utvrđene propisima države sjedišta, koje su ekvivalentne obavezama utvrđenim ovim zakonom, u skladu sa načelom reciprociteta, ako nije drugačije utvrđeno potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Ispunjenost ekvivalentnih uslova iz stava 6 ovog člana, dokazuje lice koje podnosi zahtjev za odobravanje povlastica iz stava 2 ovog člana, podnošenjem potvrde

nadležnog organa o ispunjavanju uslova države u kojoj ima sjedište, odnosno nadležnog tijela u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorom.“.

Član 3

Poslije člana 6b, dodaje se novi član koji glasi:

"Član 6c

Status ovlašćenog privrednog subjekta može se odobriti privrednom subjektu koji ispunjava sljedeće kriterijume:

- 1) nije teže ili više puta kršio carinske i poreske propise, odnosno nije počinio krivično djelo protiv platnog prometa i privrednog poslovanja;
- 2) obezbijedio je visok nivo kontrole svojih aktivnosti i protoka robe kroz sistem upravljanja trgovinskim i, ako je potrebno, transportnim evidencijama koji omogućava odgovarajuće carinske provjere;
- 3) finansijski je solventan, na način da može da ispunjava obaveze koje proizilaze iz njegovih poslovnih aktivnosti;
- 4) za korišćenje olakšica u skladu sa članom 6b stav 2 tačka 1 ovog zakona, ispunjava profesionalne standarde u pogledu osposobljenosti, odnosno stručnih kvalifikacija koje su direktno povezane sa aktivnostima koje obavlja;
- 5) za korišćenje olakšica iz člana 6b stav 2 tačka 2 ovog zakona, ispunjava odgovarajuće standarde sigurnosti i zaštite, a koji se naročito odnose na obezbjeđenje sigurnosti i zaštitu u međunarodnom lancu snabdijevanja, uključujući područje fizičkog integriteta i kontrolu pristupa, logistiku i rukovanje određenom vrstom robe, rukovođenje zaposlenim i identifikovanje njegovih poslovnih partnera.

Ovlašćeni privredni subjekat dužan je da obavijesti carinski organ o statusnim i drugim promjenama koje bi mogle uticati na izdato odobrenje statusa ovlašćenog privrednog subjekta.

Status ovlašćenog privrednog subjekta privremeno se obustavlja (suspenduje) odnosno ukida ako ovlašćeni privredni subjekat prestane da ispunjava kriterijume iz stava 1 ovog člana, odnosno ne dostavi obavještenje carinskom organu iz stava 2 ovog člana.

Bliži uslovi za odobravanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta, bliže određivanje pojednostavljenja iz člana 6b ovog zakona, bliži uslovi i način ukidanja, odnosno privremenog obustavljanja (suspendovanja) statusa ovlašćenog privrednog subjekta, kao i način ostvarivanja povlašćenog tretmana iz člana 6b stav 5 ovog zakona utvrđuju se popisom Vlade”.

Član 4

U članu 25 stav 2 briše se.

Član 5

U članu 30 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: „uvećana u skladu sa članom 38 ovog zakona“, zamjenjuju se riječima: „usklađena sa odredbama čl. 38 i 39 ovog zakona“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Dva lica se smatraju međusobno povezanim, ako:

- 1) je jedno lice zaposleni ili direktor privrednog društva u svojini drugog lica i obratno;
- 2) su poslovni partneri;
- 3) su poslodavac i zaposleni;
- 4) je jedno od njih direktni ili indirektni vlasnik ili kontroliše ili posjeduje 5% ili više akcija sa pravom glasa u oba privredna društva;
- 5) jedno lice direktno ili indirektno kontroliše drugo lice;
- 6) su direktno ili indirektno kontrolisani od strane trećeg lica;
- 7) zajedno, direktno ili indirektno, kontrolišu treće lice; ili
- 8) su članovi iste porodice (bračni drug, djeca, odnosno usvojenici, srodnici do trećeg stepena srodstva, uključujući i srodstvo po tazbini) “.

U stavu 3 na kraju teksta briše se tačka i dodaju riječi: „u smislu stava 2 ovog člana“.

U stavu 9 poslije riječi „Poređenje“ dodaju se riječi: “ iz stava 8 ovog člana“.

Član 6

U članu 31 stav 4 na kraju rečenice tačka briše se i dodaju riječi: „uvezene robe.“.

Član 7

U članu 38 stav 4 u uvodnoj rečenici riječi: „Pri utvrđivanju“ zamjenjuju se riječima: “Izuzetno od stava 3 ovog člana, prilikom utvrđivanja“.

Član 8

U članu 47 stav 4, briše se.

Dosadašnji st. 5 do 11 postaju st. 4 do 10.

Član 9

Poslije člana 53 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 53a

Carinski organ može umjesto sažete prijave iz člana 53 stav 1 ovog zakona prihvatiti:

- 1) drugu uvoznu sigurnosnu sažetu deklaraciju koja je podnesena za predmetnu robu, dopunjenu sa podacima sažete prijave;
- 2) manifest ili drugu prevoznu ispravu, ako sadrži podatke iz sažete prijave, uključujući upućivanja na drugu uvoznu sigurnosnu sažetu deklaraciju za predmetnu robu.“

Član 10

U članu 67 stav 3 briše se.

Član 11

Poslije člana 67 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 67a

Carinski organ može da zadrži robu za koju postoji sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine prilikom:

- 1) prijavljivanja za stavljanje u slobodan promet, izvoz ili ponovni izvoz,
- 2) unošenja ili iznošenja iz carinskog područja Crne Gore,
- 3) stavljanja u carinski postupak sa odlaganjem ili u slobodnu zonu ili slobodno skladište.

U slučaju podnošenja zahtjeva za preduzimanje mjera za zaštitu prava intelektualne svojine ne plaća se naknada.

Carinski organ o zadržavanju robe iz stava 1 ovog člana, obavještava nosioca odobrenja i na njegov zahtjev dostavlja informacije o načinu i mjestu skladištenja te robe kao i o procijenjenim troškovima skladištenja.

Nosilac odobrenja snosi troškove carinskog organa ili drugih lica koja postupaju u ime carinskog organa od trenutka zadržavanja robe, uključujući skladištenje i postupanje sa robom i preduzimanje određenih mjera kao što je uništenje robe.

Troškovi iz stava 4 ovog člana određuju se u zavisnosti od vremena skladištenja, vrste robe, količine i težine robe ili vrste usluge, odnosno uslova skladištenja i prirode te robe.

Carinski organ nije dužan da nadoknadi štetu nosiocu odobrenja, ako nije pronašao robu za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine i ako je roba puštena ili nije preduzeta odgovarajuća mjera da se roba zadrži.

Bliže uslove i način sprovođenja carinskih mjera za robu za koju postoji sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine propisuje Vlada“.

Član 12

Poslije člana 86 dodaje se novi podnaslov i tri nova člana koji glase:

"5) Carinski status robe

Član 86a

Sva roba na carinskom području, po pravilu ima status domaće robe.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, status domaće robe potrebno je dokazati za:

- 1) robu koja se unosi na carinsko područje i koja je pod carinskim nadzorom radi utvrđivanja njenog carinskog statusa;
- 2) robu u privremenom smještaju;
- 3) robu smještenu u carinskom skladištu i slobodnoj zoni, kao i robu koja se nalazi u spoljnom tranzitnom postupku, privremenom uvozu i postupku aktivnog oplemenjivanja;
- 4) proizvode morskog ribolova koje su ulovila ribarska plovila registrovana u Crnoj Gori, izvan carinskog područja u vodama koje nijesu teritorijalne vode druge države, koji se unose na carinsko područje;
- 5) proizvode dobijene od proizvoda iz tačke 4 ovog stava na plovilu ili brodu-fabricsi registrovanom u Crnoj Gori, tokom proizvodnje u kojoj je moguća bila upotreba i drugih proizvoda koji se unose u carinsko područje;
- 6) proizvode morskog ribolova i druge proizvode koje su izvadila ili ulovila plovila koja plove pod zastavom druge države na carinskom području.

Način i postupak dokazivanja statusa domaće robe iz stava 2 ovog člana propisuje Vlada.

Roba koja je u potpunosti dobijena na carinskom području iz robe u privremenom smještaju ili robe koja je u postupku spoljnog tranzita, skladištenja, privremenog uvoza ili aktivnog oplemenjivanja ili robe smještene u slobodnoj zoni, nema status domaće robe u slučajevima utvrđenim propisom Vlade.

Član 86b

Roba gubi status domaće robe, ako je:

- 1) iznesena iz carinskog područja, osim u slučaju unutrašnjeg tranzita;
- 2) stavljena u postupak spoljnog tranzita, skladištenja ili aktivnog oplemenjivanja ili je smještena u slobodnu zonu u skladu sa carinskim propisima;
- 3) bila stavljena u postupak krajnje upotrebe i naknadno je ustupljena u korist države ili je uništena, kojom prilikom su nastali otpaci;
- 4) deklaracija za stavljanje u slobodan promet poništena nakon puštanja robe.

Član 86c

U slučajevima iz člana 99a stav 1 tač. 2 do 5 ovog zakona, roba zadržava status domaće robe, ako je taj status utvrđen u skladu sa carinskim propisima.

Domaća roba se može, bez promjene carinskog statusa, kretati između dva mjesta unutar carinskog područja i privremeno izvan tog područja bez sprovođenja carinskog postupka, u slučajevima koji se utvrđuju propisom Vlade“.

Član 13

U Odjeljku 3 Podnaslov 2 mijenja se i glasi:

"2. Spoljni i unutrašnji tranzitni postupak“.

Član 14

Član 99 mijenja se i glasi:

"U spoljnom tranzitnom postupku strana roba može da se prevozi između dva mjesta unutar carinskog područja, bez:

- 1) naplate uvozne carine;
- 2) naplate drugih propisanih naknada;
- 3) sprovođenja mjera komercijalne politike, kojima se ne zabranjuje ulazak u ili izlazak robe sa carinskog područja.

Prevoz robe iz stava 1 ovog člana, odvija se:

- 1) u skladu sa Konvencijom TIR, ako je taj prevoz:
 - započet ili će se završiti izvan carinskog područja;
 - obavljen između dva mjesta na carinskom području preko teritorije izvan carinskog područja;
- 2) u skladu s Konvencijom ATA/Istanbulskom konvencijom, ako se ATA karnet koristi samo kao tranzitni dokument;
- 3) na osnovu obrasca 302,u skladu sa Sjevernoatlantskim ugovorom od 19. juna 1951. godine;

4) u okviru poštanskog saobraćaja, u skladu sa aktima Svjetskog poštanskog saveza, kada, prema tim aktima, robu prenosi imalac prava i obaveza ili je za njega prenosi neko drugo lice.

Način stavljanja domaće robe u spoljni tranzitni postupak utvrđuje se propisom Vlade.“

Član 15

Poslije člana 99 dodaju se dva nova člana koja glase:

"Član 99a

U unutrašnjem tranzitnom postupku domaća roba može se, bez promjene njenog carinskog statusa, prevoziti između dva mjesta unutar carinskog područja sa prelaskom preko teritorije druge države, na jedan od sljedećih načina:

- 1) u postupku unutrašnjeg tranzita, ako je to predviđeno potvrđenim međunarodnim ugovorom;
- 2) u skladu sa Konvencijom TIR;
- 3) u skladu s Konvencijom ATA/Istanbulskom konvencijom, ako se ATA karnet koristi samo kao tranzitni dokument;
- 4) na osnovu obrasca 302 u skladu sa Sjevernoatlantskim ugovorom od 19. juna 1951. godine; ili
- 5) u okviru poštanskog saobraćaja u skladu sa aktima Svjetskog poštanskog saveza, kada, prema tim aktima, robu prenosi imalac prava i obaveza ili je za njega prenosi neko drugo lice.

Član 99b

Carinski organ može, na zahtjev lica koje ima status ovlašćenog primaoca, odobriti da primi robu obuhvaćenu TIR karnetom na odobrenoj lokaciji, na način da se postupak tranzita okonča u skladu sa članom 1 tačka (d) Konvencije TIR."

Član 16

Čl. 100 i 101 brišu se.

Član 17

Član 102 mijenja se i glasi:

"Nosilac postupka tranzita dužan je da:

- 1) robu u nepromijenjenom stanju i potrebne podatke dostavi odredišnoj carinarnici u propisanom roku i u skladu sa mjerama carinskog organa preduzetim radi osiguranja prepoznavanja te robe;
- 2) poštuje odredbe postupka tranzita;
- 3) obezbijedi odgovarajuća sredstva obezbjeđenja, radi osiguranja plaćanja iznosa uvozne ili izvozne carine koja odgovara carinskom dugu ili drugim naknadama koje mogu nastati u vezi s robom, u skladu sa posebnim propisima.

Postupak tranzita je okončan kada su roba koja je stavljena u postupak tranzita i potrebne informacije dostupni odredišnoj carinarnici u skladu sa carinskim propisima, kada se i smatra da je obaveza nosioca postupka ispunjena.

Odredba stava 1 tačka 1 ovog člana, primjenjuje se i na prevoznika ili primaoca koji primi robu, a zna da je ta roba u tranzitnom postupku.

Carinski organ može, na zahtjev nosioca postupka tranzita, odobriti pojednostavljeni postupak koji se odnosi na stavljanje robe u postupak tranzita ili završetak tog postupka, i to:

- 1) status ovlašćenog pošiljaoca koji omogućava imaocu odobrenja da stavi robu u postupak tranzita, bez njenog podnošenja carinskom organu;
- 2) status ovlašćenog primaoca koji omogućava korisniku odobrenja da primi robu koja se prevozi u postupku tranzita na odobrenoj lokaciji, kako bi se postupak tranzita okončao u skladu sa stavom 2 ovog člana;
- 3) korišćenje posebne vrste plombe, ako je plombiranje potrebno za prepoznavanje robe koja je stavljena u postupak tranzita;
- 4) upotrebu carinske deklaracije sa manjim brojem podataka za stavljanje robe u postupak tranzita;
- 5) upotrebu prevoznih isprava u elektronskom obliku kao carinske deklaracije za stavljanje robe u postupak tranzita, ako sadrže podatke te deklaracije i ako su ti podaci dostupni polaznoj i odredišnoj carinarnici kako bi se omogućio carinski nadzor robe i završetak tog postupka.

Bliži uslovi za sprovođenje tranzitnog postupka i primjenu pojednostavljenja u tranzitnom postupku utvrđuju se propisom Vlade“.

Član 18

Podnaslov 9 iznad člana 165 i čl. 165 i 166 brišu se.

Član 19

U članu 184 stav 1 tačka 39 mijenja se i glasi:
„39) automobili koje u svrhu lične upotrebe uvoze lica sa invaliditetom koja imaju 100% dugoročnog fizičkog, odnosno senzornog oštećenja ili s najmanje 80% dugoročnog oštećenja funkcije organa za kretanje.“

Član 20

U dijelu VII, u nazivu Glave 1 poslije riječi „DUGA“, dodaju se riječi: “KOJI JE NASTAO ILI BI MOGAO NASTATI“.

Član 21

U članu 189 poslije stava 5 dodaju se dva nova stava, koja glase:

"Obezbeđenje koje se daje za određenu deklaraciju odnosi se na iznos uvozne ili izvozne carine koja odgovara carinskom dugu u vezi sa cjelokupnom robom koja je

obuhvaćena ili se pušta na osnovu te deklaracije, bez obzira na tačnost podataka iz deklaracije.

Ako obezbjeđenje nije vraćeno, može se koristiti, u granicama osiguranog iznosa, za pokriće carine i dugih dažbina koji su nastali nakon naknadne kontrole robe."

Član 22

Poslije člana 189 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 189a

Odredbe člana 189 st. 1 i 2 i čl. 190 do 200 ovog zakona primjenjuju se na obezbjeđenje za namirenje carinskog duga koji je nastao ili bi mogao nastati, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

Ako carinski organ zahtijeva obezbjeđenje za namirenje carinskog duga koji je nastao ili bi mogao nastati, to obezbjeđenje mora da obuhvati iznos uvoznog ili izvoznog carinskog duga i druge dospjele dažbine u vezi sa uvozom ili izvozom robe.

Obezbjeđenje iz stava 2 ovog člana, daje se i za stavljanje robe u tranzitni postupak“.

Član 23

Član 190 briše se.

Član 24

Član 191 mijenja se i glasi:

"Na zahtjev lica koje je carinski dužnik ili koje može postati carinski dužnik, u skladu sa članom 197 st. 1, 2 i 3 ovog zakona, carinski organ može odobriti da se za dvije ili više radnji, deklaracija ili carinskih postupaka u vezi sa kojima je nastao izvozni ili uvozni carinski dug, da zajedničko obezbjeđenje.

Carinski organ je dužan da kontroliše korišćenje obezbjeđenja iz stava 1 ovog člana.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, obezbjeđenje nije potrebno:

- 1) ako se roba prevozi fiksnim instalacijama;
- 2) za robu koja je stavljena u tranzitni postupak korišćenjem pojednostavljenog postupka iz člana 102 stav 4 tačka 5 ovog zakona i koja se prevozi pomorskim ili vazdušnim putem između luka ili aerodroma u Crnoj Gori.

Obezbjeđenje carinskog duga iz stava 1 ovog člana nije potrebno za robu stavljenju u postupak privremenog uvoza u slučajevima utvrđenim propisom Vlade“.

Član 25

U članu 192 stav 1 tačka 2 poslije riječi „nastati“ dodaje se zarez i riječi: „ako nije moguće utvrditi tačan iznos“.

U stavu 2 poslije riječi: „podliježe promjenama“ dodaju se riječi: „i zajedničkog obezbjeđenja iz člana 197 ovog zakona“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

"Način određivanja iznosa obezbjeđenja iz st. 1 i 2 ovog člana, uključujući smanjeni iznos iz člana 197 st. 2 i 3 ovog zakona utvrđuje se propisom Vlade."

Stav 4 briše se.

Član 26

Poslije člana 192 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 192 a

Ako prema carinskim propisima davanje obezbjeđenja nije obavezno, carinarnica može da zahtijeva davanje obezbjeđenja kada ocijeni da nije sigurno da će se namirenje carinskog duga ili carinskog duga koji bi mogao nastati blagovremeno izvršiti.

Iznos obezbjeđenja iz stava 1 ovog člana, utvrđuje se u visini koja ne prelazi iznos obezbjeđenja iz člana 192 ovog zakona."

Član 27

Član 193 mijenja se i glasi:

"Obezbjeđenje carinskog duga se može, u skladu sa posebnim propisima, dati:

- 1) polaganjem gotovine ili preko drugih ekvivalentnih sredstava plaćanja;
- 2) preuzimanjem obaveza jemca; ili
- 3) drugim oblikom jednako vrijednog obezbjeđenja koje garantuje da će iznos uvozne ili izvozne carine koji odgovara carinskom dugu biti plaćen.

Na sredstva obezbjeđenja iz stava 1 ovog člana ne plaća se kamata.

Oblici obezbjeđenja iz stava 1 tačka 1 ovog člana uređuju se propisom Vlade. "

Član 28

Član 194 briše se.

Član 29

U članu 195 stav 3 na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „osim ako je jemac kreditna institucija, finansijska institucija ili osiguravajuće društvo koje ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja izdatu u Crnoj Gori u skladu sa zakonom.“

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Bliže uslove koje mora da ispunjava jemac iz stava 3 ovog člana propisuje Vlada“.

Član 30

U članu 196 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Carinarnica može od lica iz stava 1 ovog člana zahtijevati da se u određenom vremenskom periodu zadrži izabrani oblik obezbjeđenja.“

Član 31

Član 197 mijenja se i glasi:

"Odobrenje iz člana 191 stav 1 ovog zakona može se izdati samo licu koje ispunjava sljedeće uslove:

- 1) ima poslovno sjedište na carinskom području Crne Gore,
- 2) nije teže ili više puta kršio carinske i poreske propise, i nije počinilo krivično djelo protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, i
- 3) redovno koristi određeni carinski postupak i upravlja privremenim smještajnim prostorom ili ispunjava kriterijume iz člana 6c stav 1 tačka 4 ovog zakona o pojednostavljenim postupcima za ovlašćenog privrednog subjekta.

Ako je za carinski dug koji može nastati, dužan da podnese zajedničko obezbjeđenje, ovlašćeni privredni subjekt može dobiti odobrenje za korišćenje zajedničkog obezbjeđenja sa smanjenim iznosom ili odobrenje kojim se izuzima od obaveze polaganja tog obezbjeđenja, ako ispunjava kriterijume iz člana 6c stav 1 tač. 2 i 3 ovog zakona.

Ako je potrebno podnijeti zajedničko obezbjeđenje za carinske dugove koji mogu nastati, ovlašćeni privredni subjekt za carinsko pojednostavljenje može koristiti zajedničko obezbjeđenje sa smanjenim iznosom, ako za to podnese zahtjev.

Zajedničko obezbjeđenje sa smanjenim iznosom iz stava 3 ovog člana, jednako je vrijedno kao podnijeto obezbjeđenje.

Bliži uslovi za izdavanje odobrenja za upotrebu zajedničkog obezbjeđenja sa smanjenim iznosom ili izuzimanja od obaveze polaganja obezbjeđenja iz stava 2 ovog člana, utvrđuju se propisom Vlade.“

Član 32

Član 199 mijenja se i glasi:

„Carinski organ dužan je da vrati obezbjeđenje bez odlaganja, nakon gašenja carinskog duga ili ako carinski dug ne može više da nastane.

Ako se carinski dug djelimično ugasi, ili može da nastane samo u vezi sa dijelom iznosa koji je bio obezbijeđen, carinski organ može odgovarajući dio obezbjeđenja da vrati na zahtjev podnosiocu obezbjeđenja, osim ako zbog visine iznosa to smanjenje nije opravdano.

Bliži način i rokovi vraćanja obezbjeđenja iz st. 1 i 2 ovog člana, način davanja i

praćenja obezbjeđenja iz čl. 188, 189 i 191 ovog zakona i način opoziva i poništenja preuzete obaveze jemca iz člana 195 ovog zakona propisuje Vlada.“

Član 33

Član 200 mijenja se i glasi:

"U slučaju unutrašnjeg i spoljašnjeg tranzita, smještaja u carinskom skladištu i slobodnim zonama, privremenog uvoza i upotrebe robe u posebne svrhe, aktivnog i pasivnog oplemenjivanja i prerade robe pod carinskim nadzorom, Vlada može privremeno da zabrani upotrebu:

- 1) zajedničkog obezbjeđenja iz člana 197 ovog zakona za robu koja je prepoznata kao podložna prevarnim namjerama;
- 2) zajedničkog obezbjeđenja sa smanjenim iznosom ili izuzimanja od obaveze polaganja obezbjeđenja iz člana 197 stav 2 ovog zakona.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, upotreba zajedničkog obezbjeđenja sa smanjenim iznosom ili izuzimanje od obaveze polaganja obezbjeđenja ili upotreba zajedničkog obezbjeđenja iz člana 197 ovog zakona mogu se odobriti ako podnosilac obezbjeđenja može da dokaže da:

- 1) u vezi predmetne robe nije bilo carinskog duga dvije godine prije donošenja odluke iz stava 1 ovog člana; ili
- 2) su dužnik ili jemac u propisanom roku u potpunosti izmirili carinski dug nastao dvije godine prije donošenja odluke iz stava 1 ovog člana.

Za dobijanje odobrenja iz stava 2 ovog člana, podnosilac obezbjeđenja mora da ispunjava kriterijume iz člana 6c stav 1 tač. 2 i 3 ovog zakona.

Bliže uslove pod kojima se može privremeno zabraniti upotreba obezbjeđenja iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada.“

Član 34

Poslije člana 302a dodaje se novi član koji glasi:

„Član 302 b

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se do 31. decembra 2017. godine.“

Član 35

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sužbenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16, tačka 5) Ustava Crne Gore, kojim je utvrđeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru, u koja se ubraja i materija koja se odnosi na carinski sistem i carinsku politiku.

II Razlozi za donošenje ovog zakona

Reforma crnogorskog carinskog zakonodavstva, kao i proces usklađivanja sa relevantnim propisima EU (Carinskim zakonom - Uredba EEZ 2913/92 i Uredbom za sprovođenje Carinskog zakona - Uredba EEZ 2454/93), počela je 2003. godine, donošenjem i primjenom Carinskog zakona i Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona.

Jedan od uslova za pristupanje Evropskoj uniji odnosi se na obavezu Crne Gore da primjenjuje Konvenciju o zajedničkom tranzitu i Konvenciju o olakšicama u trgovini robom, godinu dana prije ulaska u Evropsku uniju.

Konvencija o zajedničkom tranzitu utvrđuje mjere za prevoz robe u tranzitu između država članica EU i EFTA-e, kao i između drugih država potpisnica, a Konvencija o olakšicama u trgovini robom utvrđuje mjere za pojednostavljenje formalnosti u trgovini robom između strana ugovornica, posebno uvođenjem jedinstvenog administrativnog dokumenta koji se koristi u zajedničkom tranzitnom postupku.

Primjena ove dvije konvencije predstavlja uslov za uključanje u evropski tranzitni sistem koji koriste sve države članice Evropske unije i EFTA, kao i Turska, Makedonija i Srbija. Uslovi za pristupanje konvencijama odnose se na zakonska, organizaciona i informatička rješenja.

U cilju usklađivanja crnogorskih propisa sa konvencijama potrebno je izmijeniti i dopuniti Carinski zakon, Uredbu za sprovođenje carinskog zakona, kao i Pravilnik o obliku, načinu, sadržaju i popunjavanju carinske deklaracije i zbirne prijave, u dijelu koji se odnosi na status robe i tranzitni postupak, kako bi navedeni propisi bili u potpunosti usklađeni sa novim carinskim propisima EU (Carinskim zakonom Unije tzv. UCC i njegovim implementacionim odredbama).

Imajući u vidu da je Uprava carina planirala da krajem ove godine započne realizaciju projekta IPA 2014 za implementaciju Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema, kao i činjenicu da je Konvencija o zajedničkom tranzitu u fazi izmjene u cilju usklađivanja sa Carinskim zakonom Unije, ukazala se potreba da se odredbe Carinskog zakona u potpunosti usklade sa Carinskim zakonom Unije, prije početka realizacije projekta.

Imajući u vidu da se ovim zakonom predmetna pitanja (carinski status, ovlašćeni privredni subjekat, tranzit, obezbjeđenje za namirenje carinskog duga) ne uređuju bitno drugačije, javna rasprava nije sprovedena. Napominjemo da je u toku pripreme Predloga zakona poslovna zajednica bila upoznata sa predloženim izmjenama na način što je Predlog Zakona prezentovan na sjednici Odbora Udruženja špeditera Privredne komore.

III Usaglašenost sa Evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama

U dijelu odredbi kojima se uređuje status robe i tranzitni postupak predmetni zakon je u potpunosti usaglašen sa Uredbom Evropskog Parlamenta i Savjeta, broj 952/2013 od 9. oktobra 2013 godine, kojom je utvrđen Carinski zakon Unije (UCC). Puna usaglašenost sa odredbama UCC-a je postignuta i prilikom usklađivanja odredbi carinskog zakonodavstva koje se tiču obezbjeđenja za stavljanje robe u tranzitni postupak, a sve u cilju primjene Konvencije o zajedničkom tranzitu, kao jednom od uslova za pristupanje Evropskoj uniji.

Napominjemo, da se sa Carinskim zakonom Unije usaglasio i jedan dio odredbi koji se odnosi na carinsku vrijednost i porijeklo.

IV Obrazloženje osnovnih pravnih instituta

Član 1 - Ovom odredbom se uvode novi pojmovi u carinski sistem Crne Gore (ovlašćeni pošiljalac i ovlašćeni primalac), radi korišćenja istih u tranzitnom postupku, u skladu sa EU standardima.

Član 2 - 3 - Navedenim članovima vrši se usaglašavanje sa evropskim zakonodavstvom u dijelu odredbi koje se odnose na ovlašćenog privrednog subjekta, a naročito u dijelu kriterijuma za dobijanje navedenog statusa.

Član 4 - Navedenom odredbom se vrši brisanje tzv. »negativne liste« iz člana 25 Carinskog zakona kojim se propisuju uslovi za sticanje nepreferencijalnog porijekla.

Član 5 - Predloženim rješenjem se bliže definišu lica koja se smatraju članovima iste porodice, u cilju pune primjene odredbi koje se odnose na utvrđivanje carinske vrijednosti između međusobno povezanih lica.

Čl. 6-10 Ovim odredbama vrše se pravno tehnička poboljšanja postojećih odredbi.

Član 11 - Navedenom odredbom propisuje se pravni osnov za donošenje podzakonskog propisa kojim će se urediti zaštita intelektualne svojine na granici. Takođe, zakon propisuje da carinski organ nije dužan da nadoknadi štetu nosiocu odobrenja ako nije otkrio robu na koju se odnosi odobrenje, a za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine i ako je roba puštena ili ako nije preduzeta nikakva mjera da se roba zadrži. Nosilac odobrenja je u obavezi, a po zahtjevu carinskog organa, da snosi troškove carinskog organa ili ostalih stranaka koje postupaju u ime carinskog organa, od trenutka zadržavanja robe, uključujući skladištenje i postupanje sa robom i kada se koriste određene mjere kao što je uništenje robe.

Član 12 - Zajednički tranzitni postupak daje mogućnost učesnicima u carinskom postupku da robu prevoze između ugovornih strana Konvencije (članice EU, EFTA zemlje, kao i Republika Turska i BJR Makedonija i Republika Srbija) na osnovu jedne elektronske deklaracije i jednog obezbjeđenja koje važi u toku cijele tranzitne operacije. Budući da se tranzitni postupak sprovodi u zavisnosti od statusa robe, ukazala se potreba za usklađivanjem i ovih odredbi kako bi se stvorili uslovi za primjenu tranzitnog postupka u skladu sa Konvencijom o zajedničkom tranzitu. Novina u Carinskom zakonu EU je da roba gubi domaći status i u slučajevima kada se stavi u postupak spoljnog

tranzita, pa je ovim izmjenama definisano kada roba gubi domaći status u skladu sa Carinskim zakonom Unije.

Član 13 - 15 - Predloženim odredbama se mijenjaju ili dopunjavaju odredbe Carinskog zakona o tranzitnom postupku, radi formalnog usklađivanja sa odgovarajućim odredbama Carinskog zakona Unije, pri čemu se vodilo računa da se tranzitni postupak uređuje u državi koja je izvan evropske carinske unije, a koja radi pristupanja konvencijama mora ipak najvažniji dio tranzitnih procedura uskladiti s evropskim normama i evropskom carinskom praksom, stvarajući na taj način i pretpostavke za primjenu elektronskog tranzitnog postupka (NCTS), u okviru zajedničkog tranzitnog postupka EU i EFTA.

Član 17 - Ovom odredbom se utvrđuju odgovornosti nosioca u tranzitnom postupku, kao i pojednostavljenja koja on može da koristi u ovom postupku. Naime, pojednostavljenja u tranzitu se odnose na stavljanje robe u postupak tranzita ili završetak tog postupka, u skladu sa Carinskim zakonom Unije. Uslovi koje nosilac tranzitnog postupka mora da ispuni da bi mu Uprava carina odobrila neko od pojednostavljenja, propisaće se podzakonskim aktom.

Član 19- Ovom odredbom vrši se usaglašavanje terminologije sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

Član 21 - Ovom odredbom se predlaže da obezbijeđenje pokriva carinski dug bez obzira na tačnost podataka iz deklaracije, kao i mogućnost da se obezbijeđenje koristi prilikom plaćanja carinskog duga nastalog nakon naknadne kontrole, ako u međuvremenu nije vraćeno.

Član 22 - Navedenom odredbom, a u cilju usklađivanja sa odgovarajućim odredbama Carinskog zakona Unije i primjene Konvencije o zajedničkom tranzitu, vrši se dopuna odredbi Carinskog zakona koje se tiču obezbjeđenja za stavljanje robe u tranzitni postupak.

Član 24 - Predmetnom odredbom se daje mogućnost licu koje je carinski dužnik da za više carinskih postupaka da jedno, zajedničko obezbijeđenje, kao i slučajevi u kojima se isto neće zahtijevati.

Član 27- Navedenom odredbom propisuju se oblici davanja obezbjeđenja.

Član 29 - Ovom odredbom vrši se dopuna člana 195 stav 3 Carinskog zakona, na način što se propisuje obaveza carinarnice da prihvati jemca koji je kreditna institucija, finansijska institucija ili osiguravajuće društvo koje je akreditovano u Crnoj Gori u skladu s važećim propisima.

Član 31 - Odredbama predloženog člana propisuju se uslovi pod kojima određeno lice može dobiti odobrenje za podnošenje zajedničkog obezbjeđenja. Navedenom odredbom dato je pravo ovlaštenom privrednom subjektu da na zahtjev koristi zajedničko obezbijeđenje sa smanjenim iznosom koje je jednako vrijedno podnošenju obezbjeđenja.

Član 32 - Predloženom odredbom utvrđuje se obaveza carinskog organa da vrati obezbijeđenje čim se carinski dug ugasi, odnosno ne može više nastati. U slučaju

djelimičnog gašenja duga, dio obezbjeđenja se može vratiti podnosiocu, osim u slučaju kada visina iznosa takvo smanjenje ne opravdava.

Član 33 - Ovom odredbom propisuje se zabrana korišćenja zajedničkog obezbjeđenja (za smanjeni iznos, izuzimanje od obaveze polaganja kada se radi o ovlašćenom privrednom subjektu, kao i u pogledu robe koja je prepoznata kao podložna masovnoj prevari), kao i izuzeci od navedene zabrane ukoliko lice može dokazati da u vezi predmetne robe nije bilo carinskog duga tokom aktivnosti koje je preduzimalo u dvije godine koje prethode donošenju odluke o zabrani, odnosno može dokazati da su dužnik ili jemac u potpunosti izmirili dugove u propisanom roku, za carinske dugove koji su nastali tokom dvije godine prije donošenja odluke o zabrani. Radi dobijanja navedenog odobrenja lice mora na zadovoljavajući način da vodi poslovne evidencije, koje omogućavaju odgovarajuće carinske kontrolu i da je finansijski pouzdano i stabilno.

Član 35 - Ovom odredbom predlaže se da Zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

V Finansijska sredstva koja je potrebno obezbijediti u Budžetu Crne Gore za sprovođenje ovog zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u Budžetu Crne Gore.

PREGLED ODREĐABA CARINSKOG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU

3. Osnovna pojmovna određenja

Član 5

Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) lice je:

- fizičko lice,
- pravno lice,
- udruženje lica koje nema status pravnog lica koje može da preduzima pravne radnje u skladu sa propisima;

2) lice koje ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori je:

- fizičko lice koje ima prebivalište u Crnoj Gori,
- pravno lice ili udruženje lica koje ima sjedište, ogranak (registrovan dio stranog društva), ili stalno poslovno prisustvo u Crnoj Gori;

3) strano lice je:

- fizičko lice koje ima prebivalište van Crne Gore,
- pravno lice ili udruženje lica koje ima sjedište van Crne Gore, a u Crnoj Gori nema registrovan dio stranog društva, niti je stalno poslovno prisutno u Crnoj Gori;

4) carinski organ je organ uprave koji obavlja poslove utvrđene carinskim i drugim propisima;

5) carinarnica je organizaciona jedinica carinskog organa koja obavlja sve ili pojedine poslove utvrđene carinskim i drugim propisima;

5a) carinska ispostava je organizaciona jedinica carinarnice koja obavlja sve ili pojedine poslove iz djelokruga carinarnice;

5b) ulazna carinska ispostava je carinska ispostava koju određuje carinski organ u skladu sa carinskim propisima, kojoj se bez odlaganja podnosi roba koja se unosi na carinsko područje Crne Gore i u kojoj se obavljaju odgovarajuće ulazne provjere koje se zasnivaju na analizi rizika;

5c) uvozna carinska ispostava je carinska ispostava koju određuje carinski organ u skladu sa carinskim propisima, u kojoj se obavljaju formalnosti, uključujući odgovarajuće provjere koje se zasnivaju na analizi rizika, radi odobravanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe koja je unesena na carinsko područje Crne Gore;

5d) izvozna carinska ispostava je carinska ispostava koju određuje carinski organ u skladu sa carinskim propisima, u kojoj se obavljaju formalnosti, uključujući odgovarajuće provjere koje se zasnivaju na analizi rizika, radi odobravanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe koja napušta carinsko područje Crne Gore;

5e) izlazna carinska ispostava je carinska ispostava koju određuje carinski organ u skladu sa carinskim propisima, kojoj se roba podnosi prije nego napusti carinsko područje Crne Gore i u kojoj se obavljaju carinske provjere u pogledu ispunjavanja izvoznih formalnosti i odgovarajuće provjere koje se zasnivaju na analizi rizika;

6) odluka je akt, odnosno službena radnja carinskog organa koji se odnosi na carinske propise kojim se odlučuje o pojedinačnom slučaju i koji ima pravno dejstvo na jedno ili više određenih lica ili odredivih lica;

- 7) carinski status je status koji roba ima u carinskom postupku, kao domaća ili strana;
- 8) domaća roba je:
- a) roba u potpunosti dobijena ili proizvedena u carinskom području pod uslovima navedenim u članu 24 ovog zakona, ali ne sadrži robu uvezenu iz drugih država;
 - b) roba uvezena iz drugih zemalja, a koja je stavljena u slobodan promet;
 - c) roba dobijena ili proizvedena u carinskom području, ukoliko je dobijena ili proizvedena u potpunosti od robe iz tačke b) ili ukoliko je dobijena ili proizvedena u potpunosti od robe iz tač. a) i b);
- 9) strana roba je roba koja nije obuhvaćena tačkom 8 ovog člana ili roba koja je izgubila status domaće robe. Roba gubi status domaće robe kada stvarno napušta carinsko područje Crne Gore, osim u slučajevima iz čl. 165 i 166 ovog zakona;
- 10) carinski dug je obaveza lica da plati utvrđeni iznos dažbina i drugih naknada za određenu robu u skladu sa propisima;
- 11) uvozna carina je carina i druge dažbine koje se plaćaju pri uvozu robe, a imaju isti efekat kao i sama carina;
- 12) dužnik je svako lice koje je u obavezi da plati carinski dug;
- 13) carinski posrednik je lice koje u ime stranog lica učestvuje u carinskom postupku;
- 14) carinski nadzor su mjere koje preduzima carinski organ radi obezbjeđenja sprovođenja carinskih i drugih propisa koji se primjenjuju na robu koja je pod carinskim nadzorom;
- 15) carinske kontrole su posebne radnje koje preduzima carinski organ radi osiguranja pravilne primjene carinskih propisa, a po potrebi i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, tranzit, prenos i posebnu upotrebu robe koja se nalazi na carinskom području Crne Gore, kao i robe koja se kreće između carinskog područja Crne Gore i drugih država i na prisutnost robe koja nema status domaće robe. Takve radnje uključuju pregled robe, provjere podataka u deklaraciji, provjere postojanja i vjerodostojnosti isprava podnesenih u elektronskom ili pisanom obliku, pregled poslovnih knjiga i drugih isprava o poslovanju, pregled prevoznih sredstava, pregled prtljaga i ostalih stvari koje putnici nose sa sobom ili na sebi i obavljanje pretraga i drugih potrebnih radnji;
- 16) carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba robe je stavljanje robe u carinski postupak, unošenje robe u slobodnu zonu ili slobodno skladište, ponovni izvoz iz carinskog područja, uništenje robe, ustupanje robe u korist države;
- 17) carinski postupak je: stavljanje robe u slobodni promet, postupak tranzita robe, postupak carinskog skladištenja, postupak oplemenjivanja u Crnoj Gori (u daljem tekstu: aktivno oplemenjivanje), postupak obrade pod carinskim nadzorom, postupak privremenog uvoza, postupak oplemenjivanja van Crne Gore (u daljem tekstu: pasivno oplemenjivanje) i izvozni postupak;
- 17a) sigurnosna sažeta deklaracija (uvozna sigurnosna sažeta deklaracija i izvozna sigurnosna sažeta deklaracija) je radnja kojom lice, prije ili u vrijeme unošenja robe ili iznošenja robe iz carinskog područja Crne Gore, u propisanoj formi i na propisan način, obavještava carinski organ da će roba biti unijeta ili iznijeta iz carinskog područja Crne Gore;
- 18) carinska deklaracija je radnja kojom lice u propisanom obliku i na propisan način zahtijeva da se roba stavi u neki od carinskih postupaka;

- 19) podnosilac deklaracije je lice koje podnosi carinsku deklaraciju u svoje ime ili lice u čije je ime carinska deklaracija podnijeta;
- 20) podnošenje robe je obavještanje carinskog organa na propisan način o prispjeću robe u carinsku ispostavu ili drugo mjesto koje je naznačeno ili odobreno od strane carinskog organa;
- 21) puštanje robe je radnja carinskog organa kojom se roba stavlja na raspolaganje u svrhe određene carinskim postupkom u koji se stavlja;
- 22) korisnik odobrenja je lice kojem je u skladu sa carinskim propisima izdato određeno odobrenje;
- 23) nosilac postupka je lice za čiji je račun podnijeta carinska deklaracija ili lice na koje je to lice prenijelo prava i obaveze, u vezi s carinskim postupkom;
- 24) Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, "Sl. list CG", br. 62/13)
- 25) Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, "Sl. list CG", br. 62/13)
- 26) Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, "Sl. list CG", br. 62/13)
- 27) Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, "Sl. list CG", br. 62/13)
- 28) Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, "Sl. list CG", br. 62/13)
- 29) Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, "Sl. list CG", br. 62/13)
- 30) otpis carinskog duga je odustajanje od naplate cijelog uvoznog duga koji nije plaćen ili njegovog dijela.
- 31) rizik je vjerovatnoća nastupanja događaja koji bi mogao nastati u vezi sa uvozom, izvozom, tranzitom i posebnom upotrebom robe koja se nalazi na carinskom području Crne Gore, koja se kreće između carinskog područja Crne Gore i drugih država, kao i u vezi prisutnosti robe koja nema status domaće robe, koji:
- sprječava pravilnu primjenu mjera u Crnoj Gori;
 - ugrožava finansijske interese Crne Gore ili;
 - predstavlja prijetnju bezbjednosti Crne Gore, zaštiti zdravlja i života ljudi, životinja ili bilja, javnom moralu, zaštiti nacionalnog blaga historijske, umjetničke ili arheološke vrijednosti ili zaštiti intelektualne svojine, životne sredine, potrošača i dr.;
- 32) upravljanje rizikom je sistematsko utvrđivanje rizika i primjena svih mjera neophodnih za umanjeње izloženosti riziku, koje se odnose na prikupljanje podataka i informacija, analiziranje i procjenjivanje rizika, propisivanje i preduzimanje mjera i redovno provjeravanje i pregled postupaka i njihovih rezultata, zasnovane na nacionalnim i međunarodnim izvorima i strategijama;
- 33) mjere komercijalne politike su mjere koje propisuju državni organi, a koje utiču na izvoz i uvoz robe, uključujući zaštitne mjere, kvantitativna ograničenja i zabrane.

b) Ovlašćeni privredni subjekti

Član 6b

Carinski organ će, u saradnji sa drugim nadležnim organima, u skladu sa kriterijumima iz stava 3 ovog člana, odobriti status ovlašćenog privrednog subjekta licu koje ima sjedište na carinskom području Crne Gore.

Ovlašćeni privredni subjekt može koristiti olakšice pri provođenju bezbjedonosno relevantnih provjera, odnosno pojednostavljenih postupaka predviđenih carinskim propisima.

Status ovlašćenog privrednog subjekta može se odobriti licu:

- koje se primjereno pridržavalo carinskih propisa u prethodnom periodu;
- koje na zadovoljavajući način vodi poslovne i, po potrebi, transportne evidencije, koje omogućavaju odgovarajuće carinske kontrole;
- koje je finansijski pouzdano i stabilno;
- koje ispunjava odgovarajuće zaštitne i bezbjedonosne mjere.

Propisom Vlade utvrđuju se:

- uslovi za odobravanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta,
- uslovi za davanje odobrenja za korišćenje pojednostavljenih postupaka,
- vrsta i obim olakšica koje se mogu odobriti u odnosu na bezbjedonosno relevantne provjere i upravljanje rizikom,
- uslovi i postupak prema kojima se status ovlašćenog privrednog subjekta može ukinuti odnosno privremeno obustaviti (suspendovati).

Ovlašćeni privredni subjekt je dužan da obavijesti carinski organ o statusnim i drugim promjenama koje bi mogle uticati na izdato odobrenje.

Član 25

Roba u čiju je proizvodnju uključeno više od jedne zemlje smatraće se porijeklom iz zemlje u kojoj je prošla posljednje bitno, ekonomski opravdano, oplemenjivanje (obrada, dorada, prerada) koje dovodi do novih proizvoda ili predstavlja bitnu fazu proizvodnje.

Posljednjim bitnim, ekonomski opravdanim, oplemenjivanjem koje dovodi do novih proizvoda ili predstavlja bitnu fazu proizvodnje ne smatra se:

- 1) pakovanje ili prepakivanje robe, bez obzira gdje je ambalaža proizvedena,
- 2) dijeljenje većih količina robe u manje količine ili spajanje manjih količina u veće;
- 3) odvajanje, razvrstavanje, prosijavanje, ispiranje ili dijeljenje proizvoda rezanjem;
- 4) etiketiranje i označavanje robe;
- 5) postupanje neophodno da bi se očuvala svojstva proizvoda prilikom prevoza ili uskladištenja;
- 6) jednostavno sklapanje djelova proizvoda u cjelovit proizvod.

Član 30

Carinska vrijednost uvezene robe je njena transakcijska vrijednost, a to je stvarno plaćena ili cijena koju treba platiti za robu koja se prodaje radi izvoza u Crnu Goru, uvećana u skladu sa članom 38 ovog zakona, pod uslovom da:

- 1) kupac nema ograničenja u raspolaganju robom ili upotrebi robe, osim ograničenja koja:

- su određena propisima Crne Gore ili na osnovu tih propisa donijetim pojedinačnim aktima;
 - ograničavaju geografsko područje gdje se roba može preprodati;
 - bitno ne utiču na vrijednost robe;
- 2) kupoprodaja ili cijena ne podliježu uslovima ili ograničenjima čija vrijednost ne može biti utvrđena u odnosu na vrijednost robe koja se vrednuje;
 - 3) nikakav prihod od naknadne preprodaje, raspolaganja robom ili upotrebe robe neće direktno ili indirektno pripasti prodavcu, osim ako je moguće izvršiti odgovarajuće usklađenje s odredbama člana 38 ovog zakona;
 - 4) kupac i prodavac nisu međusobno povezani ili, ako jesu, da je transakcijska vrijednost prihvatljiva za carinske potrebe.

Dva lica se smatraju međusobno povezanim ako:

- 1) je jedno lice upravnik ili direktor firme u vlasništvu drugog lica i obratno;
- 2) su pravno priznati partneri u poslu;
- 3) su u odnosu poslodavac i posloprimac;
- 4) je jedno od njih direktni ili indirektni vlasnik ili kontroliše ili posjeduje 5% ili više akcija s pravom glasa u obje firme,
- 5) jedno lice direktno ili indirektno kontroliše drugo lice, odnosno kada je jedno od tih lica pravno ili faktički u situaciji da nameće ograničenja ili da upravlja drugim licem;
- 6) su direktno ili indirektno pod nadzorom trećeg lica;
- 7) zajedno, direktno ili indirektno, nadziru treće lice;
- 8) ako su članovi iste porodice.

Lica koja imaju poslovne veze na način da je jedno lice isključivi zastupnik, isključivi diler ili isključivi koncesionar drugog lica, bez obzira na to kako je odnos opisan, smatra će se povezanim.

U postupku procjene prihvatljivosti transakcijske vrijednosti, u skladu sa odredbom stava 1 ovog člana, samo okolnost da su kupac i prodavac povezana lica iz stava 2 ovog člana nije dovoljan razlog da se ne prihvati određena transakcijska vrijednost.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, carinarnica će utvrditi okolnosti prodaje i prihvatiti transakcijsku vrijednost, pod uslovom da postojeća povezanost nije uticala na cijenu.

Ako carinarnica ima razloga da na osnovu obavještenja dobijenih od uvoznika ili na drugi način posumnja da je postojeća povezanost uticala na cijenu, dužna je da obavijesti uvoznika i da mu omogući da se izjasni o poslovnom odnosu. Na zahtjev uvoznika, carinarnica će o razlozima neprihvatanja transakcijske vrijednosti obavijestiti uvoznika u pisanom obliku.

Kada se radi o prodaji između povezanih lica, transakcijska vrijednost će se smatrati prihvatljivom, a roba procijenjenom u smislu stava 1 ovog člana, uvijek kad uvoznik može da dokaže da je vrijednost, pod uslovom da se upotrebljavaju podaci iz istog ili približno istog vremenskog perioda, približno jednaka:

- 1) transakcijskoj vrijednosti u prodaji među nepovezanim licima za identičnu ili sličnu robu namijenjenu za izvoz u Crnu Goru;
- 2) carinskoj vrijednosti identične ili slične robe prema odredbama člana 35 ovog zakona;
- 3) carinskoj vrijednosti identične ili slične robe prema odredbama člana 36 ovog zakona.

Prilikom vršenja poređenja treba uzeti u obzir očite razlike u komercijalnim nivoima, količinske nivoe, odgovarajuće iznose utvrđene članom 38 ovog zakona i troškove koje je imao prodavac pri prodaji u kojoj prodavac i kupac nijesu povezani, a kojih nema pri prodaji u kojoj su prodavac i kupac povezani.

Poređenje se vrši na zahtjev uvoznika isključivo radi poređenja u određivanju transakcijske vrijednosti i tako utvrđena vrijednost ne može predstavljati transakcijsku vrijednost.

Član 31

Stvarno plaćena cijena ili cijena koju treba platiti je ukupno izvršeno plaćanje ili plaćanje koje treba da izvrši kupac u korist prodavca za uvezenu robu i uključuje sva plaćanja koja je kao uslov prodaje za uvezenu robu izvršio ili će izvršiti kupac prodavcu ili trećem licu da bi se ispunile obaveze prodavcu.

Plaćanje se može obaviti gotovim novcem, akreditivom ili drugim dogovorenim instrumentom plaćanja.

Plaćanje se može obaviti direktno ili indirektno.

Radnje koje preduzima kupac o sopstvenom trošku, uključujući i tržišne radnje koje nijesu obuhvaćene odredbom člana 38 ovog zakona, za koje je potrebno izvršiti usklađivanje vrijednosti, neće se smatrati posrednim plaćanjem prodavcu, čak i onda kad se može smatrati da su bile preduzete u korist ili u dogovoru s prodavcem i njihov trošak se neće dodavati stvarno plaćenoj ili cijeni koju treba platiti kod utvrđivanja carinske vrijednosti.

Član 38

U postupku utvrđivanja carinske vrijednosti, u skladu sa odredbom člana 30 ovog zakona, cijeni koja je stvarno plaćena ili koju treba platiti (transakcijska vrijednost) za uvezenu robu dodaju se:

1) troškovi, do iznosa koji snosi kupac, a nijesu uključeni u stvarno plaćenu cijenu ili cijenu koju treba platiti za robu:

- provizije i naknade posredovanja, osim kupovne provizije;
- ambalaže koja se, radi carinjenja, smatra jedinstvenim dijelom dotične robe;
- pakovanja, bilo da se radi o radnoj snazi ili materijalu;
- prevoza uvezene robe do luke ili mjesta ulaska u carinsko područje Crne Gore;
- utovara, istovara i troškove rukovanja koji su povezani s prevozom uvezene robe do luke ili mjesta ulaska u područje Crne Gore;
- troškove osiguranja do ulaska u područje Crne Gore;

2) srazmjerni dio vrijednosti sljedećih roba i usluga koje je kupac isporučio, direktno ili indirektno, bez naplate ili po sniženoj cijeni, a radi upotrebe u proizvodnji i prodaji uvezene robe radi izvoza i to do stepena do koga ta vrijednost nije bila uključena u cijenu koja je plaćena ili koju treba platiti:

- materijala, sastavnih djelova i sličnih stvari ugrađenih u uvezenu robu;
- alata, matrica, kalupa, odlivaka i sličnih roba koje su upotrijebljene u proizvodnji uvezene robe;
- drugih materijala utrošenih u proizvodnji uvezene robe;

- usluga projektovanja, razvoja, umjetničkog rada, planova i skica napravljenih izvan Crne Gore, koji su potrebni za proizvodnju uvezene robe;
- 3) naknade za autorska prava i licence za robu koja se procjenjuje, a koje kupac plaća direktno ili indirektno kao uslov za prodaju robe koja se procjenjuje, ako takve naknade nijesu uključene u stvarno plaćenu ili cijenu koju treba platiti;
- 4) dio iznosa ostvaren daljom prodajom, ustupanjem ili upotrebom uvezene robe koji se direktno ili indirektno plaćaju prodavacu.

Cijena koja je stvarno plaćena ili koja će biti plaćena uvećaće se prema odredbama ovog člana samo na osnovu objektivnih i mjerljivih podataka.

U postupku utvrđivanja carinske vrijednosti nijesu dozvoljena druga uvećanja stvarno plaćene cijene ili cijene koju treba platiti, osim onih propisanih ovim članom.

Pri utvrđivanju carinske vrijednosti neće se dodavati stvarno plaćenju cijeni ili cijeni koju treba platiti:

- 1) plaćanja za dobijanje prava za reprodukciju uvezene robe;
- 2) plaćanja kupca za dobijanje prava za distribuciju i preprodaju uvezene robe, ako ta plaćanja nisu uslov prodaje za izvoz u Crnu Goru.

2. Prijavljivanje robe

Član 47

Sva roba koja se unosi u carinsko područje ili iznosi iz carinskog područja mora se prijaviti graničnoj carinarnici, odnosno drugoj nadležnoj carinarnici.

Zapovjednik svakog broda ili drugo odgovorno lice i zapovjednik svakog vazduhoplova koji stiže u Crnu Goru ili lice koje je taj zapovjednik ovlastio, odmah po dolasku i prije istovara robe, podnose carinarnici manifest za svu robu koja se prevozi kao teret tim brodom ili vazduhoplovom.

Zapovjednik svakog broda ili drugo odgovorno lice i zapovjednik svakog vazduhoplova koji napušta Crnu Goru ili lice koje je taj zapovjednik ovlastio, prije odlaska, podnose carinarnici manifest za svu robu koja se prevozi kao teret tim brodom ili vazduhoplovom.

U slučaju brodova, forma manifesta za međunarodni pomorski saobraćaj (IMO) mora biti u skladu sa standardima koje je utvrdila Organizacija Ujedinjenih Nacija, a u slučaju vazduhoplova format manifesta mora biti u skladu sa standardima koje je utvrdilo Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj (IATA).

Zapovjednik broda i zapovjednik vazduhoplova ili njegov zastupnik u Crnoj Gori moraju da potvrde da manifest pruža kompletne, istinite i tačne podatke o svojoj robi koja se prevozi tim brodom ili vazduhoplovom.

Lice koje je unijelo robu u carinsko područje dužno je da robu, bez odlaganja, preveze putem i na način koji odredi carinarnica do naznačene carinarnice, drugog mjesta koje odredi ili odobri carinarnica i u slobodnu zonu.

Svako lice koje preuzme odgovornost za prevoz robe, nakon što roba uđe u carinsko područje, odgovorno je za izvršavanje obaveza iz stava 6 ovog člana.

U skladu sa sklopljenim međudržavnim sporazumom, carinska provjera robe koja se nalazi izvan carinskog područja može se sprovesti kao da je roba unijeta u to područje, pod uslovima i na način predviđen međudržavnim sporazumom koji se odnosi na tu robu.

Odredba stava 6 ovog člana ne isključuje primjenu propisa iz oblasti putničkog, pograničnog ili poštanskog saobraćaja, pod uslovom da se primjenom tih propisa ne ugrožava carinski nadzor i mogućnost carinske kontrole.

Stavovi 1 do 9 ovog člana, čl. 45a, 45b i 45c i čl. 48 do 63 ovog zakona ne primjenjuju se na robu koja je privremeno napustila carinsko područje dok se kretala između dvije tačke na tom području vodenim ili vazdušnim putem, pod uslovom da je prevoz obavljen direktno i redovnom avionskom ili brodskom linijom, bez pristajanja izvan carinskog područja. Ova odredba se ne primjenjuje na robu koja je utovarena u lukama, na aerodromima ili u slobodnim lukama stranih zemalja.

Odredbe st. 1 do 6 ovog člana ne primjenjuju se na robu koja se nalazi na brodovima ili vazduhoplovima koji prolaze teritorijalnim morem ili vazdušnim prostorom, kojima kao određeno mjesto nije predviđena luka ili aerodrom u Crnoj Gori.

Član 53

Za svu robu koja se prijavljuje u smislu člana 47 stav 1 ovog zakona i za robu koja se podnosi u smislu člana 50 ovog zakona podnosi se jedinstvena carinska isprava za prijavljivanje robe (u daljem tekstu: prijava), osim za privremeni smještaj robe kada se podnosi sažeta prijava.

Prijava se podnosi carinarnici prilikom unosa robe u carinsko područje.

Carinarnica može produžiti rok za podnošenje prijave, a najduže do isteka prvog radnog dana nakon podnošenja robe.

DIO IV

CARINSKI DOZVOLJENO POSTUPANJE ILI UPOTREBA ROBE

GLAVA 1

OPŠTE ODREDBE

Član 67

Ako ovim zakonom nije drugačije propisano, za robu može, u bilo koje vrijeme, po propisanim uslovima, da se odredi carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba bez obzira na njenu vrstu ili količinu, porijeklo, određište ili otpremu.

Odredba stava 1 ovog člana neće se primijeniti, ako je to u suprotnosti sa mjerama zaštite javnog morala, bezbjednosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili bilja, zaštite nacionalnog blaga, istorijske, umjetničke ili arheološke vrijednosti ili zaštite prava intelektualne svojine i sl.

Vlada propisuje postupanje sa robom za koju postoji osnovana sumnja da se njenim uvozom, izvozom ili tranzitom čini povreda prava intelektualne svojine.

2. Spoljni tranzitni postupak

Član 99

Spoljni tranzitni postupak dozvoljava prevoz robe između dva mjesta unutar carinskog područja, i to:

- 1) strane robe, a da ta roba ne podliježe naplati uvoznih dažbina i drugih naknada ili mjerama komercijalne politike;
- 2) domaće robe za koju je sproveden postupak izvoza.

Prevoz robe iz stava 1 ovog člana odvija se:

- 1) prema spoljnom tranzitnom postupku propisanom ovim zakonom;
- 2) prema postupku TIR karneta (postupak propisan odredbama Sporazuma TIR), pod uslovom:
 - da takav prevoz započinje ili treba da se okonča izvan Crne Gore;
 - da se prevoz odnosi na pošiljke robe koja mora da se istovari u carinsko područje, a koja se prevozi sa robom koja treba da se istovari u nekoj trećoj zemlji;
 - da se obavlja između dva mjesta u zemlji preko teritorije druge zemlje;
- 3) prema postupku ATA karneta (postupak propisan odredbama Sporazuma ATA), koji se koristi samo kao tranzitni dokument;
- 3a) prema postupku obrasca 302 predviđenog Sjevernoatlantskim ugovorom od 19. juna 1951. godine;
- 4) poštom (uključujući poštanske pakete).

Član 100

Spoljni tranzitni postupak sprovodi se bez obzira na posebne odredbe koje se primjenjuju na prevoz robe stavljene u carinski postupak sa ekonomskim dejstvom.

Član 101

Spoljni tranzitni postupak završava se predajom robe, odgovarajućih tranzitnih dokumenata i dokumenata izdatih od carinarnice ulaska u Crnu Goru, određenoj carinarnici, u skladu sa odredbama o postupku tranzita.

Carinarnica će okončati postupak kada je u mogućnosti da, poređenjem podataka koji su na raspolaganju kod polazne i određene carinarnice, utvrdi da je postupak završen na propisan način.

Član 102

Nosilac postupka tranzita je glavni obveznik i odgovoran je za:

- 1) predaju robe određenoj carinarnici u nepromijenjenom stanju i u određenom roku, uz poštovanje mjera koje su preduzete radi osiguranja identičnosti robe i
- 2) poštovanje odredbi postupka tranzita.

Bez obzira na obaveze glavnog obveznika i prevoznik ili primalac robe koji primi robu, a koji zna da je ona u tranzitnom postupku, odgovoran je za predaju robe određenoj carinarnici u nepromijenjenom stanju i u određenom roku, uz poštovanje mjera koje su preduzete radi osiguranja identičnosti robe.

9. Unutrašnji tranzitni postupak

Član 165

Unutrašnjim tranzitnim postupkom se omogućava, pod uslovima propisanim st. 2 i 3 ovog člana, prevoz domaće robe iz jednog mjesta u drugo u carinskom području, sa prelaskom preko teritorije druge zemlje, bez promjene njenog carinskog statusa, uključujući i odredbu člana 99 stav 1 tačka 2) ovog zakona.

Prevoz iz stava 1 ovog člana može da se obavlja:

- 1) na osnovu tranzitnog postupka, pod uslovom da je takva mogućnost propisana međunarodnim sporazumom;
- 2) na osnovu karneta TIR;

- 3) na osnovu ATA karneta koji se koristi kao tranzitni dokument;
- 4) poštom (uključujući i poštanske pakete).

U slučajevima iz stava 2 tačka 1) ovog zakona, shodno će se primjenjivati odredbe čl. 101 do 104 ovog zakona.

Član 166

Bliže uslove za prevoz robe iz jednog mjesta u drugo u carinskom području, sa prelaskom preko teritorije druge zemlje, bez sprovođenja nekog carinskog postupka i da se ne promijeni njen carinski status propisuje Vlada.

DIO VI

POVLAŠĆENI POSTUPCI

GLAVA 1

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE

Član 184

Oslobođeni su od plaćanja carine:

- 1) roba za koju je međunarodnim ugovorom koji obavezuje Crnu Goru predviđeno oslobođenje od plaćanja carine;
- 2) roba nekomercijalne prirode koju putnici unose sa sobom iz inostranstva u propisanoj vrsti, vrijednosti i količini;
- 3) pošiljke neznatne vrijednosti;
- 4) predmeti koje su domaći i strani državljani stalno nastanjeni u Crnoj Gori naslijedili u inostranstvu;
- 5) oprema, školski materijali i predmeti domaćinstva koji služe za opremanje studentske sobe i pripadaju učenicima ili studentima koji dolaze na studije u Crnu Goru i namijenjeni su njihovoj ličnoj upotrebi tokom studiranja;
- 6) predmeti domaćinstva i pokloni koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze lica povodom sklapanja braka;
- 7) roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizička lica iz inostranstva fizičkim licima u Crnoj Gori, pod uslovom da te pošiljke nijesu komercijalne prirode i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti;
- 8) proizvodna sredstva i druga oprema koju radi obavljanja djelatnosti u Crnu Goru uvoze lica koja su u državi u kojoj su prethodno boravila obavljala tu djelatnost najmanje 12 mjeseci;
- 9) poljoprivredni proizvodi, plodovi ratarstva, stočarstva, šumarstva, uzgoja ribe i pčelarstva dobijeni na imanjima koje poljoprivredni proizvođači iz Crne Gore posjeduju u pograničnom pojasu susjedne države i priplod i drugi proizvodi koje dobiju od stoke koju imaju na tim posjedima zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja;
- 10) sjeme, vještačka đubriva i proizvodi za obrađivanje zemlje i usjeva namijenjeni upotrebi na imanjima u pograničnom pojasu Crne Gore koja posjeduju poljoprivredni proizvođači iz susjedne države;
- 11) predmeti domaćinstva koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze fizička lica koja su prethodno u drugoj državi boravila neprekidno najmanje 12 mjeseci, pod uslovom da su u vlasništvu tih lica i da su korišćeni prije preseljenja najmanje šest mjeseci,

a uvoz tih predmeta se može obaviti u roku od 12 mjeseci od dana preseljenja, koji se zbog posebnih okolnosti može produžiti;

- 12) obrazovni, naučni i kulturni materijal, kao i naučni instrumenti i aparature;
- 13) roba koja direktno služi za obavljanje muzejske, arhivske, restauratorske, književne, likovne, muzičko-scenske i filmske djelatnosti, a na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva;
- 14) terapijske supstance ljudskog porijekla i reagensi za utvrđivanje krvnih grupa i vrsta tkiva;
- 15) instrumenti i aparati za medicinska istraživanja, dijagnostiku ili liječenje;
- 16) referentne supstance za kontrolu kvaliteta medicinskih proizvoda;
- 17) farmaceutski proizvodi koji se koriste na međunarodnim sportskim događajima;
- 18) roba koja zadovoljava osnovne ljudske potrebe, kao što su: hrana, lijekovi, odjeća, obuća, posteljina, higijenske potrepštine i slično, koju radi besplatne podjele ugroženim licima i žrtvama prirodnih i drugih katastrofa uvoze registrovane humanitarne i dobrotvorne organizacije i ustanove, kao i oprema koja se besplatno šalje iz inostranstva tim organizacijama i ustanovama u svrhu zadovoljavanja njihovih operativnih potreba i ostvarivanja njihovih humanitarnih ciljeva. Oslobođenje od plaćanja carine ne odnosi se na alkohol i alkoholna pića, duvanske proizvode i motorna vozila, osim vozila prve pomoći;
- 19) predmeti koji su posebno izrađeni i prilagođeni za ličnu upotrebu, obrazovanje, kulturnu, socijalnu, profesionalnu i drugu rehabilitaciju lica sa invaliditetom, kada ih uvoze lica sa invaliditetom neposredno za svoje lične potrebe, odnosno ustanove ili organizacije registrovane za pružanje pomoći i rehabilitaciju tih lica;
- 20) odlikovanja i priznanja dobijena u okviru međunarodnih događaja i pokloni primljeni u okviru međunarodnih odnosa;
- 21) predmeti koji se uvoze u svrhu promocije trgovine - uzorci robe zanemarljive vrijednosti, štampani i reklamni materijal i proizvodi koji se koriste ili konzumiraju na sajmovima ili sličnim događajima;
- 22) roba koja se uvozi za potrebe ispitivanja, analize ili testiranja u svrhu utvrđivanja i provjere njenog sastava, kvaliteta ili tehničkih karakteristika, a za potrebe informisanja ili industrijskog ili trgovačkog istraživanja;
- 23) žigovi, robne marke, patenti, modeli, nacrti i prateća dokumentacija, kao i obrasci za priznavanje izuma, patenata, inovacija i slično, koji se dostavljaju nadležnim tijelima za zaštitu autorskog i prava industrijske svojine;
- 24) dokumenti namijenjeni informisanju turista;
- 25) razni dokumenti, isprave, obrasci, štampani materijali, brošure, zapisi i pismonosne pošiljke;
- 26) pomoćni materijali za slaganje i zaštitu robe tokom transporta;
- 27) stelja, stočna i druga hrana bilo koje vrste za potrebe transporta životinja;
- 28) gorivo i mazivo sadržano u rezervoarima drumskih motornih vozila i specijalnim kontejnerima;
- 29) materijali za izgradnju, održavanje ili ukrašavanje spomenika ili groblja žrtava rata;
- 30) kovčezi s umrlim osobama, urne s pepelom umrlih osoba, cvijeće, vijenci i drugi uobičajeni ukrasni pogrebni predmeti;
- 31) oprema za preventivu i gašenje požara;

- 32) roba koja se koristi za obnovu, održavanje i restauraciju zaštićenih spomenika kulture, a na osnovu mišljenja nadležnog organa;
- 33) životinje za laboratoriju i biološke ili hemijske supstance za istraživanje;
- 34) roba koja je u obliku donacije data ustanovama iz oblasti kulture i drugim neprofitnim pravnim licima u kulturi, samostalnim umjetnicima ili umjetnicima za obavljanje njihove djelatnosti, a na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva;
- 35) roba koju kao sopstvena djela iz inostranstva unesu naučnici, književnici i umjetnici;
- 36) roba koja se unosi kao ulog stranog ulagača u skladu sa posebnim zakonom;
- 37) oprema koju uvoze državni organi za obavljanje svoje djelatnosti, koja se ne proizvodi u Crnoj Gori;
- 38) roba koja se prodaje u slobodnim carinskim prodavnicama;
- 39) automobili koje u svrhu lične upotrebe uvoze lica sa invaliditetom sa 100% tjelesnog oštećenja ili s najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje.

Roba, odnosno predmeti iz stava 1 ovog člana stavljeni u slobodan promet uz oslobođenje od plaćanja carine, pod carinskim su nadzorom, pa se, osim ako iz svrhe i načina upotrebe robe, odnosno predmeta proizlazi neophodnost njihovog davanja drugome na upotrebu, ne smiju prodavati ili otuđivati po drugoj osnovi, davati drugome na upotrebu, zalog, najam, koristiti u druge svrhe ili predati kao osiguranje za druge obaveze, bez prethodnog obavještanja nadležne carinarnice i plaćanja carine, i to:

- a) za robu, odnosno predmete iz stava 1 tač. 6, 8 i 11 ovog člana, do isteka roka od 12 mjeseci od dana kada su pušteni u slobodan promet,
- b) za drugu robu, odnosno predmete iz stava 1 ovog člana, osim za predmete iz tačke 4 istog stava, do isteka roka od tri godine od dana stavljanja u slobodan promet, osim ako međunarodnim sporazumom ili drugim propisima nije utvrđen poseban rok.

Svako postupanje sa robom, odnosno predmetima na način iz stava 2 ovog člana povlači za sobom plaćanje carine po stopi koja se primjenjuje na dan tog postupanja, na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju je na taj dan utvrdila ili prihvatila carinarnica.

Uslove i postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine, kao i ograničenja u pogledu raspolaganja robom, odnosno predmetima oslobođenim od plaćanja carine iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje Vlada.

DIO VII

CARINSKI DUG I OBRAČUN CARINE

GLAVA 1

OBEZBJEĐENJE ZA NAMIRENJE CARINSKOG DUGA

Član 189

Ako carinarnica, u skladu s carinskim propisima, zahtijeva obezbjeđenje za namirenje carinskog duga, obezbjeđenje daje carinski dužnik ili lice koje može postati carinski dužnik.

Za jedan carinski dug carinarnica može tražiti davanje samo jednog obezbjeđenja.

Carinarnica može odobriti da drugo lice da obavezno obezbjeđenje umjesto lica čija je to obaveza.

Od državnih organa se ne može zahtijevati davanje obezbjeđenja za namirenje carinskog duga.

Za carinski dug koji je manji od 500 Eura carinarnica neće zahtijevati obezbjeđenje.

Član 190

Ako prema carinskim propisima davanje obezbjeđenja nije obavezno, carinarnica je ovlaštena da zahtijeva davanje obezbjeđenja kad ocijeni da nije sigurno da će se namirenje carinskog duga ili carinskog duga koji bi mogao nastati blagovremeno izvršiti.

Umjesto obezbjeđenja iz stava 1 ovog člana, carinarnica može od lica od kojih se može tražiti obezbjeđenje zahtijevati podnošenje pisane izjave u vezi sa namirenjem njihovih zakonskih obaveza.

Izjava iz stava 2 ovog člana može se zahtijevati:

- 1) u trenutku primjene propisa kojima se zahtijeva davanje obezbjeđenja i
- 2) u svakom idućem trenutku, ako carinarnica utvrdi da carinski dug koji je nastao ili bi mogao nastati neće biti namiren u propisanom roku.

Član 191

Na zahtjev lica koje je carinski dužnik ili bi moglo postati carinski dužnik, carinarnica može odobriti da se za dva ili više postupaka u vezi sa kojima je carinski dug nastao ili bi mogao nastati da zajedničko obezbjeđenje.

Ako se zajedničko obezbjeđenje iz stava 1 ovog člana odnosi na unaprijed neodređen broj postupaka, odnosno za sve postupke tokom određenog razdoblja, odobrenje iz stava 1 ovog člana daje Uprava carina.

Vlada propisuje bliže uslove i postupak davanja obezbjeđenja u smislu sa st. 1 i 2 ovog člana.

Član 192

Ako je davanje obezbjeđenja prema carinskim propisima obavezno, carinarnica utvrđuje obezbjeđenje u visini koja odgovara:

- 1) tačnom iznosu carinskog duga ili dugova za koje se obezbjeđenje daje, ako se taj iznos u trenutku davanja obezbjeđenja može odrediti na nesporan način ili
- 2) najvišem iznosu carinskog duga ili dugova koji su nastali ili bi, prema ocjeni carinarnice, mogli nastati.

U slučaju zajedničkog obezbjeđenja za više carinskih dugova čija visina tokom perioda za koje je dato obezbjeđenje podliježe promjenama, obezbjeđenje se utvrđuje u iznosu koji čini namirenje odnosnih carinskih dugova u svakom trenutku sigurnim.

Ako carinarnica zahtijeva davanje obezbjeđenja, kada prema carinskim propisima davanje obezbjeđenja za namirenje carinskoga duga nije obavezno, iznos obezbjeđenja ne smije biti viši od iznosa utvrđenog primjenom odredaba stava 1 ovog člana.

Obezbjeđenje za namirenje carinskog duga sadržaće i obezbjeđenje namirenja davanja koje je carinarnica obavezna da naplaćuje prilikom uvoza ili izvoza robe u skladu sa propisima.

Član 193

Obezbjeđenje se daje deponovanjem gotovine ili jemstvom.

Član 194

Polaganjem gotovine u valuti koja je zvanično sredstvo plaćanja u Crnoj Gori smatra se i polaganje instrumenata plaćanja koje carinarnica, s obzirom na izdavaoca, uslove i način njihove naplate, prihvata kao sredstvo plaćanja.

Vlada propisuje bliže uslove i način polaganja gotovine i drugih instrumenata plaćanja.

Član 195

Jemac se mora u pisanoj formi obavezati da će u roku dospelosti, solidarno sa carinskim dužnikom, platiti iznos carinskog duga koji je obuhvaćen garancijom, uključujući kamate i nastale troškove u postupku naplate neplaćenoga carinskog duga.

Jemac mora biti lice sa sjedištem u Crnoj Gori čije je obezbjeđenje po ocjeni carinarnice prihvatljivo.

Carinarnica može odbiti jemca ili predloženi oblik obezbjeđenja, ako ocijeni da se time ne obezbjeđuje blagovremeno namirenje carinskoga duga.

Član 196

Lice koje ima obavezu davanja obezbjeđenja slobodno je pri izboru oblika obezbjeđenja propisanih članom 193 ovog zakona.

Carinarnica može odbiti predloženi oblik obezbjeđenja, ako bi zbog takvog obezbjeđenja došlo do problema u sprovođenju carinskog postupka.

Član 197

Vlada može propisati i druge oblike obezbjeđenja i deponovanje gotovine u valuti koja nije zvanično sredstvo plaćanja, ako se na taj način garantuje obezbjeđenje za naplatu carinskog duga.

Član 199

Obezbjeđenje za namirenje carinskog duga ne može prestati da važi dok se carinski dug ne otpiše ili ne nastupe okolnosti zbog kojih carinski dug više ne može nastati.

Otpisom carinskog duga ili nastupom okolnosti zbog kojih carinski dug više ne može nastati razdužuje se obezbjeđenje za namirenje tog carinskog duga.

Ako je carinski dug koji bi mogao nastati za robu stavljen u postupak s odlaganjem obezbijeden jemstvom, a carinarnica ne obavijesti jemca da je postupak okončan u roku od jedne godine od dana njegovog okončanja, obezbjeđenje se razdužuje istekom tog roka.

Ako se carinski dug djelimično otpiše ili može nastati samo u odnosu na dio iznosa koji se obezbjeđuje, na zahtjev lica može se smanjiti i obaveza po osnovu obezbjeđenja, osim ako zbog visine iznosa takvo smanjenje nije opravdano.

Član 200

Vlada može propisati način odstupanja od odredaba čl. 189 do 199 ovog zakona, kada je to potrebno radi ispunjavanja obaveza preuzetih pristupanjem međunarodnim sporazumima.

Član 302a

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.



MINISTAR
EVROPSKIH POSLOVA

MINISTARSTVO FINANSIJA
gospodin Darko Radunović
ministar

Broj: 05/1 – 178/2
Podgorica, 11. VII 2017.

Uvaženi gospodine Radunoviću,

Dopisom broj 04-6457/1 od 25. aprila 2017. tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo evropskih poslova je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnim propisima Evropske unije.



S poštovanjem,

MINISTAR

ALEKSANDAR ANDRIJA PEJOVIĆ

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave	MF-IU/PZ/17/28
1. Naziv nacrt/predloga propisa			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Customs Law		
2. Podaci o obrađivaču propisa			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija		
- Sektor/odsjek	Sektor za poreski i carinski sistem		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Novo Radović, 020/243-339, novo.radovic@mif.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Jelena Velimirović, 020/225-619, jelena.sekulic@mif.gov.me		
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis			
- Organ državne uprave	Uprava carina		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)			
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis			
Glava VIII, Politike saradnje, Član 99 Carine			
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
/			
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)			
- PPCG za period	2017-2018		
- Poglavlje, potpoglavlje	29: Carinska unija, 2.2. Zakonodavni okvir 30: Vanjski odnosi, 2.2. Zakonodavni okvir, A) Zajednička trgovinska politika		
- Rok za donošenje propisa	II 2017		
- Napomena	Razlozi za probijanje roka su komunikacija s Evropskom komisijom i međuresorsko usaglašavanje.		
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije			
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije			
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava II, Slobodno kretanje roba, Poglavlje 1, Carinska unija, čl. 30-32 / TFEU, Part three, Union policies and internal actions, Title II, Free movement of goods, Chapter 1, Customs union, articles 30-32			
Potpuno usklađeno / fully harmonized			
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije			
32013R0952			
Regulativa (EU) Evropskog parlamenta i Savjeta Br. 952/2013 od 9. oktobra 2013 godine o Carinskom zakoniku Unije / Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and the council of 9. October 2013 laying down the Union Customs Code (OJ L 260, 10.10.2013)			

Djelimično usklađeno/partly harmonized	
32013R0608	
Regulativa EU br. 608/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. juna 2013. o carinskom sprovođenju prava intelektualne svojine i stavljanju van snage Regulativu Savjeta (EZ) br. 1383/2003/Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003 (OJ L 181, 29.6.2013)	
Potpuno usklađeno/Fully harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
Potpuna usklađenost s regulativom 32013R0952 će se postići izmjenama Zakona u dijelu koji se odnosi na stavljanje robe u carinski postupak, posebne postupke, nastanak i naplatu carinskog duga, formalnosti prije i kod izlaska robe.	
Rok: IV kvartal 2020.	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava sa kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni sekundarni izvori prava Evropske unije prevedeni su na hrvatski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama carinskog zakona nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašćeno lice odobavljača propisa	Potpis / ministar evropskih poslova
Datum: 2017. god. 	Datum: 

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MF-TU/PZ/17/28		MF-IU/PZ/17/28		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Regulativa (EU) Evropskog parlamenta i Savjeta Br. 952/2013 od 9. oktobra 2013 godine o Carinskom zakoniku Unije - 32013R0952 Regulativa (EU) br. 608/2013 od 12. juna 2013. o carinskom sprovođenju prava intelektualne svojine i stavljanju van snage Regulative Savjeta (EZ) br. 1383/2003 - 32013R0608				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona		Proposal for the Law on Amendments to the Customs Law		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Regulativa 952/2013				
Glava I Opšte odredbe Čl. 1- 37	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno čl. 1-14 Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 07/02... 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08 i	IV kvartal 2020

			62/13) u dijelu koji se odnosi na definicije, registraciju privrednih subjekata, razmjenu dodatnih informacija, odluke o primjeni carinskog zakonodavstva. Potpuna usklađenost će se postići budućim izmjenama i dopunama Zakona.	
<p>Član 38. Prijava i odobrenje 1. Privredni subjekt koji ima poslovni nastan na carinskom području Unije i koji ispunjava kriterije iz člana 39. može se prijaviti za status ovlaštenoga privrednog subjekta. Carinska tijela, po potrebi nakon savjetovanja s drugim nadležnim tijelima, dodjeljuju takav status, koji podliježe praćenju. 2. Status ovlaštenoga privrednog subjekta sastoji se od sljedećih vrsta odobrenja: (a) za ovlaštenoga privrednog subjekta za carinsko pojednostavljenje koje omogućuje korisniku odobrenja korištenje određenih pojednostavljenja u skladu s carinskim zakonodavstvom; ili</p>	<p>Član 2</p> <p>Član 6b mijenja se i glasi:</p> <p>“Carinski organ može, u skladu sa kriterijumima iz člana 6c ovog zakona, odobriti status ovlašćenog privrednog subjekta licu koje ima sjedište na carinskom području Crne Gore. Odobrenje iz stava 1 ovog člana može se izdati za:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) korišćenje određenih pojednostavljenja u skladu sa carinskim propisima; ili 2) carinska pojednostavljenja koja se 		Potpuno usklađeno	

<p>(b) za ovlaštenoga privrednog subjekta za sigurnost i zaštitu koje omogućuje korisniku odobrenja pojednostavljena koja se odnose na sigurnost i zaštitu.</p> <p>3. Obje vrste odobrenja iz stava 2. mogu se koristiti istovremeno</p> <p>4. Status ovlaštenoga privrednog subjekta, prema članovima 39., 40. i 41. priznaju carinska tijela svih država članica.</p> <p>5. Carinska tijela, na osnovu priznanja statusa ovlaštenoga privrednog subjekta za carinsko pojednostavljenje i pod uslovom da su ispunjeni zahtjevi koji se odnose na određenu vrstu pojednostavljenja koja se navodi u carinskom zakonodavstvu, odobravaju subjektu da iskoristi navedeno pojednostavljenje. Carinska tijela ne preispituju te kriterije koji su prethodno bili ispitani pri odobravanju statusa ovlaštenoga privrednog subjekta.</p> <p>6. Ovlašteni privredni subjekt iz stava 2. uživa povlašteniji tretman u odnosu na ostale privredne subjekte u vezi carinskih provjera sukladno vrsti odobrenja, uključujući manje fizičkih provjera i provjera koje se temelje na ispravama.</p> <p>Carinska tijela odobravaju povlastice koje proizlaze iz statusa ovlaštenoga privrednog subjekta osobama s poslovnim nastanom u zemljama ili područjima izvan carinskog područja Unije, koji ispunjavaju uvjete i poštuju obveze iz relevantnog zakonodavstva</p>	<p>odnose na sigurnost i zaštitu koja naročito obuhvataju manji broj fizičkih pregleda i dokumentacije.</p> <p>Odobrenja iz stava 2 ovog člana mogu se koristiti istovremeno.</p> <p>Carinski organ, prilikom izdavanja odobrenja za korišćenje određenog carinskog pojednostavljenja, neće ispitivati kriterijume koje je prethodno ispitao prilikom odobravanja statusa iz stava 2 tačka 1 ovog člana.</p> <p>Ovlašćeni privredni subjekat uživa povlašćeni tretman u skladu sa odobrenjem iz stava 2 ovog člana.</p> <p>Carinski organ može da odobri povlastice koje proizilaze iz statusa ovlašćenog privrednog subjekta licu sa sjedištem van carinskog područja Crne Gore, koje ispunjava uslove i izvršava obaveze utvrđene propisima države sjedišta, koje su ekvivalentne obavezama utvrđenim ovim zakonom, u skladu sa načelom reciprociteta, ako nije drugačije utvrđeno potvrđenim međunarodnim ugovorom.</p> <p>Ispunjenost ekvivalentnih uslova iz stava 6 ovog člana, dokazuje lice koje podnosi zahtjev za odobravanje povlastica iz stava 2 ovog člana, podnošenjem potvrde nadležnog organa o ispunjavanju</p>			
--	---	--	--	--

<p>tih zemalja ili područjâ, u mjeri u kojoj te uvjete i obveze Unija priznaje kao istovrijedne onima koji se nameću ovlaštenima privrednim subjektima s poslovnim nastanom na carinskom području Unije. Takvo odobravanje povlastica temelji se na načelu reciprociteta osim ako Unija odluči drukčije i podržava ga međunarodni sporazum ili zakonodavstvo Unije u području zajedničke trgovinske politike.</p>	<p>uslova države u kojoj ima sjedište, odnosno nadležnog tijela u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorom.“.</p>			
<p>Član 39. Odobrenje statusa Kriteriji za odobrenje statusa „ovlaštenoga privrednog subjekta” su sljedeći: (a) nepostojanje ikakve teške povrede ili ponovljene povrede carinskog zakonodavstva i poreznih pravila, uključujući nepostojanje teških kaznenih djela povezanih s privrednim aktivnostima podnositelja zahtjeva; (b) dokazivanje, od strane podnositelja zahtjeva, visoke razine kontrole vlastitih djelovanja i protoka robe kroz sustav upravljanja trgovinskim, i ako je potrebno, transportnim evidencijama koji omogućuje odgovarajuće carinske provjere; c) financijska solventnost koja se smatra dokazanom kada podnositelj ima dobro financijsko stanje koje mu omogućuje ispunjavanje obveza uzimajući u obzir karakteristike dotične poslovne aktivnosti; (d) u vezi s odobrenjem iz člana 38. stava 2. tačke (a), praktični standardi za</p>	<p>Član 3 Poslije člana 6b, dodaje se novi član koji glasi: "Član 6c Status ovlašćenog privrednog subjekta može se odobriti privrednom subjektu koji ispunjava sljedeće kriterijume: 6) nije teže ili više puta kršio carinske i poreske propise, odnosno nije počinio krivično djelo protiv platnog prometa i privrednog poslovanja; 7) obezbijedio je visok nivo kontrole svojih aktivnosti i protoka robe kroz sistem upravljanja trgovinskim i, ako je potrebno, transportnim evidencijama koji omogućava odgovarajuće carinske provjere; 8) finansijski je solventan, na način da može da ispunjava obaveze</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>osposobljenost ili stručne kvalifikacije koje su izravno povezane s aktivnostima koje se obavljaju;</p> <p>(e) u vezi s odobrenjem iz člana 38. stava 2. tačke (b), odgovarajući standardi sigurnosti i zaštite za koje se smatra da su zadovoljeni kada podnositelj zahtjeva dokaže da poduzima odgovarajuće mjere koje osiguravaju sigurnost i zaštitu međunarodnog lanca opskrbe uključujući područja fizičkog integriteta i kontrole pristupa, logističkih postupaka i rukovanja određenom vrstom robe, osoblja i utvrđivanja njegovih poslovnih partnera.</p> <p>Član 40. Delegiranje ovlašćenja Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s članom 284., radi određivanja: (a) pojednostavljenja iz člana 38. stava 2. tačke (a); (b) pojednostavljenja iz člana 38. stava 2. tačke (b); (c) povlaštenijeg tretmana iz člana 38. stava 6.</p> <p>Član 41. Dodjela provedbenih ovlasti Komisija putem provedbenih akata donosi načine za primjenu kriterija iz člana 39. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 285. stava 4.</p>	<p>koje proizilaze iz njegovih poslovnih aktivnosti;</p> <p>9) za korišćenje olakšica u skladu sa članom 6b stav 2 tačka 1 ovog zakona, ispunjava profesionalne standarde u pogledu osposobljenosti, odnosno stručnih kvalifikacija koje su direktno povezane sa aktivnostima koje obavlja;</p> <p>10) za korišćenje olakšica iz člana 6b stav 2 tačka 2 ovog zakona, ispunjava odgovarajuće standarde sigurnosti i zaštite, a koji se naročito odnose na obezbjeđenje sigurnosti i zaštitu u međunarodnom lancu snabdijevanja, uključujući područje fizičkog integriteta i kontrolu pristupa, logistiku i rukovanje određenom vrstom robe, rukovođenje zaposlenim i identifikovanje njegovih poslovnih partnera.</p> <p>Ovlašćeni privredni subjekt dužan je da obavijesti carinski organ o statusnim i drugim promjenama koje bi mogle uticati na izdato odobrenje statusa ovlašćenog privrednog subjekta.</p> <p>Status ovlašćenog privrednog subjekta privremeno se obustavlja (suspenduje) odnosno ukida ako ovlašćeni privredni</p>			
---	---	--	--	--

	<p>subjekat prestane da ispunjava kriterijume iz stava 1 ovog člana, odnosno ne dostavi obavještenje carinskom organu iz stava 2 ovog člana.</p> <p>Bliži uslovi za odobravanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta, bliže određivanje pojednostavljenja iz člana 6b ovog zakona, bliži uslovi i način ukidanja, odnosno privremenog obustavljanja (suspendovanja) statusa ovlašćenog privrednog subjekta, kao i način ostvarivanja povlašćenog tretmana iz člana 6b stav 5 ovog zakona utvrđuju se propisom Vlade”.</p>			
<p>Glava I Čl. 42-55</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno čl. 8 i čl. 14-19a Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 07/02... 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08 i 62/13) u dijelu koji se odnosi na čuvanje isprava i naknade i troškove. Potpuna usklađenost će se postići budućim izmjenama i dopunama Zakona.</p>	<p>IV kvartal 2020</p>

<p>Glava II Pokazatelji na osnovu kojih se primjenjuje uvozna ili izvozna carina i druge mjere u vezi sa trgovinom robom Čl. 56-76</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 19a do 45 Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 07/02... 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08 i 62/13).</p>	
<p>Glava III Carinski dug i osiguranja Čl. 77-88</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno čl. 201 do 217 Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 07/02... 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08 i 62/13) u dijelu koji se odnosi na izvozni carinski dug. Potpuna usklađenost će se postići budućim izmjenama i dopunama Zakona.</p>	<p>IV kvartal 2020</p>
<p><i>Osiguranje za carinski dug koji je nastao ili bi mogao nastati</i> Član 89. Opšte odredbe 1. Ovo se poglavlje primjenjuje na osiguranja za carinske dugove koji su nastali i za one koji mogu nastati, osim ako se navodi drugačije. 2. Ako carinska tijela traže polaganje osiguranja za carinski dug koji je nastao ili bi mogao nastati, to osiguranje mora obuhvatiti</p>	<p>Član 20 U dijelu VII, u nazivu Glave 1 poslije riječi „DUGA“, dodaju se riječi: “KOJI JE NASTAO ILI BI MOGAO NASTATI”.</p> <p>Član 21 U članu 189 poslije stava 5 dodaju se dva nova stava, koja glase: "Obezbjedenje koje se daje za određenu deklaraciju odnosi se na iznos</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>iznos uvozne ili izvozne carine i druga dospjela davanja u vezi s uvozom ili izvozom robe ako se:</p> <p>(a) osiguranje koristi za stavljanje robe u postupak provoza Unije; ili</p> <p>(b) osiguranje može koristiti u više od jedne države članice.</p> <p>Osiguranje koje se ne smije koristiti izvan države članice u kojoj se zahtijeva valjano je samo u toj državi članici te mora obuhvatiti najmanje iznos uvozne ili izvozne carine.</p> <p>3. Ako carinska tijela zahtijevaju polaganje osiguranja, to se može zahtijevati od dužnika ili osobe koja može postati dužnikom. Ona mogu dozvoliti i da osiguranje položi osoba koja nije osoba od koje se to zahtijeva.</p> <p>4. Ne dovodeći u pitanje član 97., carinska tijela zahtijevaju polaganje samo jednog osiguranja u vezi s određenom robom ili određenom deklaracijom.</p> <p>Osiguranje koje se polaže za određenu deklaraciju primjenjuje se na iznos uvozne ili izvozne carine koja odgovara carinskom dugu i drugim davanjima u vezi sa svom robom koja je obuhvaćena ili se pušta na temelju te deklaracije, bez obzira na to je li deklaracija točna ili ne.</p> <p>Ako osiguranje nije vraćeno, također se može koristiti, u granicama osiguranog iznosa, za povrat iznosa uvozne ili izvozne carine i drugih davanja koji se naplaćuju nakon naknadne provjere robe.</p>	<p>uvozne ili izvozne carine koja odgovara carinskom dugu u vezi sa cjelokupnom robom koja je obuhvaćena ili se pušta na osnovu te deklaracije, bez obzira na tačnost podataka iz deklaracije.</p> <p>Ako obezbjeđenje nije vraćeno, može se koristiti, u granicama osiguranog iznosa, za pokriće carine i dugih dažbina koji su nastali nakon naknadne kontrole robe."</p> <p style="text-align: center;">Član 22</p> <p>Poslije člana 189 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;">"Član 189a</p> <p>Odredbe člana 189 st. 1 i 2 i čl. 190 do 200 ovog zakona primjenjuju se na obezbjeđenje za namirenje carinskog duga koji je nastao ili bi mogao nastati, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.</p> <p>Ako carinski organ zahtijeva obezbjeđenje za namirenje carinskog duga koji je nastao ili bi mogao nastati, to obezbjeđenje mora da obuhvati iznos uvoznog ili izvoznog carinskog duga i druge dospjele dažbine u vezi sa uvozom ili izvozom robe.</p> <p>Obezbjeđenje iz stava 2 ovog člana, daje se i za stavljanje robe u tranzitni</p>			
--	--	--	--	--

<p>5. Na zahtjev osobe iz stava 3. ovog člana, carinska tijela mogu, u skladu s članom 95. stavovima 1., 2. i 3., odobriti polaganje zajedničkog osiguranja za pokrivanje iznosa uvozne ili izvozne carine koji odgovara carinskom dugu koji se odnosi na dvije ili više radnji, deklaracija ili carinskih postupaka.</p> <p>6. Carinska tijela prate osiguranje.</p> <p>7. Osiguranje se ne zahtijeva od država, regionalnih i lokalnih tijela ili drugih javnopравnih tijela, u vezi s radnjama u kojima sudjeluju kao tijela javne vlasti.</p> <p>8. Osiguranje nije potrebno ni u kojoj od sljedećih situacija:</p> <p>(a) roba koja se prevozi Rajnom, vodnim putovima Rajne, Dunavom ili vodnim putovima Dunava;</p> <p>(b) roba koja se prevozi fiksnim instalacijama;</p> <p>(c) u posebnim slučajevima kada je roba stavljena u postupak privremenog uvoza;</p> <p>(d) roba koja je stavljena u postupak provoza Unije korištenjem pojednostavljenja iz člana 233. stava 4. tačke (e) i koja se prevozi morem ili zrakom između luka Unije ili između zračnih luka Unije.</p> <p>9. Carinska se tijela mogu odreći zahtjeva za polaganje osiguranja ako iznos uvozne ili izvozne carine koji se osigurava ne prelazi statistički prag za deklaracije koji je utvrđen u članu 3. stavu 4. Regulative (EZ) br 471/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 6. maja 2009. o statistici Zajednice u vezi s vanjskom</p>	<p>postupak“.</p> <p style="text-align: center;">Član 23</p> <p style="text-align: center;">Član 190 briše se.</p> <p style="text-align: center;">Član 24</p> <p style="text-align: center;">Član 191 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;">"Na zahtjev lica koje je carinski dužnik ili koje može postati carinski dužnik, u skladu sa članom 197 st. 1, 2 i 3 ovog zakona, carinski organ može odobriti da se za dvije ili više radnji, deklaracija ili carinskih postupaka u vezi sa kojima je nastao izvozni ili uvozni carinski dug, da zajedničko obezbjeđenje.</p> <p style="text-align: center;">Carinski organ je dužan da kontroliše korišćenje obezbjeđenja iz stava 1 ovog člana.</p> <p style="text-align: center;">U slučaju iz stava 1 ovog člana, obezbjeđenje nije potrebno:</p> <p>1) ako se roba prevozi fiksnim instalacijama;</p> <p>2) za robu koja je stavljena u tranzitni postupak korišćenjem pojednostavljenog postupka iz člana 102 stav 4 tačka 5 ovog zakona i koja se prevozi pomorskim ili vazdušnim putem između luka ili aerodroma u Crnoj Gori.</p>			
--	---	--	--	--

trgovinom sa zemljama nečlanicama (1).	Obezbjedenje carinskog duga iz stava 1 ovog člana nije potrebno za robu stavljenju u postupak privremenog uvoza u slučajevima utvrđenim propisom Vlade“.			
<p>Član 90 Obavezno osiguranje</p> <p>1. Ako je davanje osiguranja obvezno, carinska tijela određuju iznos takvog osiguranja na razini koja je jednaka točnom iznosu uvozne ili izvozne carine koja odgovara carinskom dugu i ostalim davanjima, ako se takav iznos može utvrditi sa sigurnošću u vrijeme kada se zahtijeva osiguranje.</p> <p>Ako nije moguće utvrditi točan iznos, osiguranje se, prema procjeni carinskih tijela, određuje na najviši iznos uvozne ili izvozne carine koji odgovara carinskom dugu i ostalim davanjima koji su nastali ili mogli nastati.</p> <p>2. Ne dovodeći u pitanje član 95., ako se podnosi zajedničko osiguranje za iznos uvozne ili izvozne carine koji odgovara carinskom dugu i ostalim davanjima koja mogu varirati u iznosima tijekom vremena, iznos se takvog osiguranja određuje na razini koja omogućuje da iznos uvozne ili izvozne carine koji odgovara carinskom dugu i ostalim davanjima bude pokriven cijelo vrijeme.</p>	<p>Član 25</p> <p>U članu 192 stav 1 tačka 2 poslije riječi „nastati“ dodaje se zarez i riječi: „ako nije moguće utvrditi tačan iznos“.</p> <p>U stavu 2 poslije riječi: „podliježe promjenama“ dodaju se riječi: „i zajedničkog obezbjedenja iz člana 197 ovog zakona“.</p> <p>Stav 3 mijenja se i glasi: "Način određivanja iznosa obezbjedenja iz st. 1 i 2 ovog člana, uključujući smanjeni iznos iz člana 197 st. 2 i 3 ovog zakona utvrđuje se propisom Vlade."</p> <p>Stav 4 briše se.</p>	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 192 Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 07/02... 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08 i 62/13)	
<p>Član 91. Neobvezno osiguranje</p> <p>Ako davanje osiguranja nije obvezno, carinska</p>	<p>Član 26</p> <p>Poslije člana 192 dodaje se novi član koji glasi:</p>	Potpuno usklađeno		

<p>tijela u svakom slučaju zahtijevaju takvo osiguranje ako smatraju da nije sigurno da će iznos uvozne ili izvozne carine koji odgovara carinskom dugu i ostalim davanjima biti plaćen u propisanom roku. Ta tijela utvrđuju taj iznos na način da se ne prekorači razina iz člana 90.</p>	<p style="text-align: center;">"Član 192 a</p> <p>Ako prema carinskim propisima davanje obezbjeđenja nije obavezno, carinarnica može da zahtijeva davanje obezbjeđenja kada ocijeni da nije sigurno da će se namirenje carinskog duga ili carinskog duga koji bi mogao nastati blagovremeno izvršiti.</p> <p>Iznos obezbjeđenja iz stava 1 ovog člana, utvrđuje se u visini koja ne prelazi iznos obezbjeđenja iz člana 192 ovog zakona."</p>			
<p>Član 92. Davanje osiguranja</p> <p>1. Osiguranje se može dati u jednom od sljedećih oblika:</p> <p>(a) polaganjem gotovine ili putem drugih sredstava plaćanja koja carinska tijela priznaju kao jednakovrijedna polaganju gotovine, u eurima ili u valuti države članice u kojoj se zahtijeva osiguranje;</p> <p>(b) preuzetom obvezom jamca;</p> <p>(c) drugim oblikom osiguranja koje pruža jednakovrijedno osiguranje da će iznos uvozne ili izvozne carine koji odgovara carinskom dugu i ostalim davanjima biti plaćen.</p> <p>2. Osiguranje u obliku polaganja gotovine ili putem bilo kojih drugih jednakovrijednih sredstava plaćanja daje se u skladu s važećim odredbama u državi članici u kojoj se zahtijeva osiguranje.</p> <p>Ako se osiguranje daje polaganjem gotovine ili</p>	<p style="text-align: center;">Član 27</p> <p>Član 193 mijenja se i glasi:</p> <p>"Obezbjeđenje carinskog duga se može, u skladu sa posebnim propisima, dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) polaganjem gotovine ili preko drugih ekvivalentnih sredstava plaćanja; 2) preuzimanjem obaveza jemca; ili 3) drugim oblikom jednako vrijednog obezbjeđenja koje garantuje da će iznos uvozne ili izvozne carine koji odgovara carinskom dugu biti plaćen. <p>Na sredstva obezbjeđenja iz stava 1 ovog člana ne plaća se kamata.</p> <p>Oblici obezbjeđenja iz stava 1 tačka 1 ovog člana uređuju se propisom Vlade. "</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>putem drugih jednakovrijednih sredstava plaćanja, carinska tijela ne naplaćuju kamate.</p>				
<p>Član 93 Izbor osiguranja Osoba od koje se zahtijeva davanje osiguranja može izabrati između oblika osiguranja koji se navode u članu 92. stavu 1. Međutim, carinska tijela mogu odbiti izabrani oblik osiguranja ako on nije prikladan za ispravnu provedbu odgovarajućeg carinskog postupka. Carinska tijela mogu zahtijevati da se u određenom razdoblju zadrži izabrani oblik osiguranja.</p>	<p style="text-align: center;">Član 30</p> <p>U članu 196 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p style="text-align: center;">„Carinarnica može od lica iz stava 1 ovog člana zahtijevati da se u određenom vremenskom periodu zadrži izabrani oblik obezbjeđenja.“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 196 Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 07/02... 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08 i 62/13)</p>	
<p>Član 94. Jemac 1. Jemac iz člana 92. stava 1. tačke (b) je treća osoba s poslovnim nastanom na carinskom području Unije. Carinska tijela koje traže osiguranje odobravaju jamca, osim ako je jamac kreditna institucija, finansijska institucija ili osiguravajuće društvo koje je akreditirano u Uniji u skladu s važećim odredbama Unije. 2. Jemac se pismeno obvezuje platiti osigurani iznos uvozne ili izvozne carine koji odgovara carinskom dugu i drugim davanjima. 3. Carinska tijela mogu odbiti odobriti jemca ili predloženu vrstu osiguranja ako se bilo koje od tog ne čini sigurnim da će osigurati plaćanje iznosa uvozne ili izvozne carine koji odgovara carinskom dugu i ostalih davanja u</p>	<p style="text-align: center;">Član 29</p> <p>U članu 195 stav 3 na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „osim ako je jemac kreditna institucija, finansijska institucija ili osiguravajuće društvo koje ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja izdatu u Crnoj Gori u skladu sa zakonom.“ Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: „Bliže uslove koje mora da ispunjava jemac iz stava 3 ovog člana propisuje Vlada“.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 195 Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 07/02... 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08 i 62/13)</p>	

propisanom roku.				
<p>Član 95. Zajedničko osiguranje 1. Odobrenje iz člana 89. stava 5. izdaje se samo osobama koje zadovoljavaju sve sljedeće uslove: (a) imaju poslovni nastan na carinskom području Unije; (b) ispunjavaju kriterije utvrđene u članu 39. točki (a); (c) redovito koriste dotični carinski postupak ili upravljaju privremenim smještajnim prostorom ili ispunjavaju kriterije utvrđene u članu 39. točki (d).</p> <p>2. Ako je potrebno podnijeti zajedničko osiguranje za carinske dugove i ostala davanja koji mogu nastati, gospodarski subjekt može dobiti odobrenje za korištenje zajedničkog osiguranja sa smanjenim iznosom ili odricanje od osiguranja pod uvjetom da ispunjava kriterije utvrđene u članu 39. tačkama (b) i (c).</p> <p>3. Ako je potrebno podnijeti zajedničko osiguranje za carinske dugove i ostala davanja koji mogu nastati, ovlašteni gospodarski subjekt za carinsko pojednostavljenje ovlašten je, na zahtjev, koristiti zajedničko osiguranje sa smanjenim iznosom.</p>	<p>Član 31 Član 197 mijenja se i glasi: "Odobrenje iz člana 191 stav 1 ovog zakona može se izdati samo licu koje ispunjava sljedeće uslove: 1) ima poslovno sjedište na carinskom području Crne Gore, 2) nije teže ili više puta kršio carinske i poreske propise, i nije počinilo krivično djelo protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, i 3) redovno koristi određeni carinski postupak i upravlja privremenim smještajnim prostorom ili ispunjava kriterijume iz člana 6c stav 1 tačka 4 ovog zakona o pojednostavljenim postupcima za ovlašćenog privrednog subjekta.</p> <p>Ako je za carinski dug koji može nastati, dužan da podnese zajedničko obezbjeđenje, ovlašćeni privredni subjekt može dobiti odobrenje za korišćenje zajedničkog obezbjeđenja sa smanjenim iznosom ili odobrenje kojim se izuzima od obaveze polaganja tog obezbjeđenja, ako ispunjava kriterijume iz člana 6c stav 1 tač. 2 i 3 ovog zakona.</p> <p>Ako je potrebno podnijeti zajedničko obezbjeđenje za carinske dugove koji mogu nastati, ovlašćeni</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>4. Zajedničko osiguranje sa smanjenim iznosom iz stava 3. jednakovrijedno je podnošenju osiguranja.</p>	<p>privredni subjekt za carinsko pojednostavljenje može koristiti zajedničko obezbjeđenje sa smanjenim iznosom, ako za to podnese zahtjev.</p> <p>Zajedničko obezbjeđenje sa smanjenim iznosom iz stava 3 ovog člana, jednako je vrijedno kao podnijeto obezbjeđenje.</p> <p>Bliži uslovi za izdavanje odobrenja za upotrebu zajedničkog obezbjeđenja sa smanjenim iznosom ili izuzimanja od obaveze polaganja obezbjeđenja iz stava 2 ovog člana, utvrđuju se propisom Vlade.“</p>			
<p>Član 96. Privremene zabrane u vezi s uporabom zajedničkih osiguranja</p> <p>1. U slučaju posebnih postupaka ili privremenog smještaja, Komisija može odlučiti privremeno zabraniti uporabu bilo čega od sljedećeg:</p> <p>(a) zajedničkog osiguranja za smanjeni iznos ili odricanja od osiguranja iz člana 95. stava 2.;</p> <p>(b) zajedničkog osiguranja iz člana 95. u pogledu robe koja je prepoznata kao podložna masovnoj prijevari.</p> <p>2. Ako se primjenjuje stav 1. tačka (a) ili (b) ovog člana, uporaba zajedničkog osiguranja za smanjeni iznos ili odricanje od osiguranja ili uporaba zajedničkog osiguranja iz člana 95. mogu se odobriti ako dotična osoba ispunjava</p>	<p>Član 33</p> <p>Član 200 mijenja se i glasi:</p> <p>"U slučaju unutrašnjeg i spoljašnjeg tranzita, smještaja u carinskom skladištu i slobodnim zonama, privremenog uvoza i upotrebe robe u posebne svrhe, aktivnog i pasivnog oplemenjivanja i prerade robe pod carinskim nadzorom, Vlada može privremeno da zabrani upotrebu:</p> <p>1) zajedničkog obezbjeđenja iz člana 197 ovog zakona za robu koja je prepoznata kao podložna prevarnim namjerama;</p> <p>2) zajedničkog obezbjeđenja sa smanjenim iznosom ili izuzimanja od obaveze polaganja obezbjeđenja iz člana 197 stav 2 ovog zakona.</p> <p>Izuzetno od stava 1 ovog člana, upotreba zajedničkog obezbjeđenja sa smanjenim iznosom ili izuzimanje od</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>bilo koji od sljedećih uvjeta: a) da osoba može pokazati da u vezi dotične robe nije bilo carinskog duga tijekom aktivnosti koja je ta osoba poduzimala u dvije godine koje prethode odluci iz stava 1.; (b) ako su carinski dugovi nastali tijekom dvije godine prije odluke iz stava 1., dotična osoba može pokazati da su dužnik ili dužnici ili jamac u potpunosti isplatili te dugove u propisanom roku.</p> <p>Za dobivanje odobrenja za uporabu privremeno zabranjenog zajedničkog osiguranja, dotična osoba mora također ispunjavati kriterije utvrđene u članu 39. tačkama (b) i (c).</p>	<p>obaveze polaganja obezbjeđenja ili upotreba zajedničkog obezbjeđenja iz člana 197 ovog zakona mogu se odobriti ako podnositelj obezbjeđenja može da dokaže da:</p> <p>1) u vezi predmetne robe nije bilo carinskog duga dvije godine prije donošenja odluke iz stava 1 ovog člana; ili 2) su dužnik ili jamac u propisanom roku u potpunosti izmirili carinski dug nastao dvije godine prije donošenja odluke iz stava 1 ovog člana.</p> <p>Za dobijanje odobrenja iz stava 2 ovog člana, podnositelj obezbjeđenja mora da ispunjava kriterijume iz člana 6c stav 1 tač. 2 i 3 ovog zakona.</p> <p>Bliže uslove pod kojima se može privremeno zabraniti upotreba obezbjeđenja iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada.“.</p>			
<p>Član 97 Dodatno ili novo osiguranje Ako carinska tijela utvrde da podneseno osiguranje ne osigurava, ili nije više sigurno ili dovoljno da osigura, plaćanje u propisanom roku iznosa uvozne ili izvozne carine koja odgovara carinskom dugu i drugim davanjima, ona mogu zahtijevati da bilo koja osoba iz člana 89. stava 3. ili pribavi dodatno osiguranje ili zamijeni originalno osiguranje novim osiguranjem po svojem izboru.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 198 Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 07/02... 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08 i 62/13)</p>	

<p>Član 98. Vraćanje osiguranja</p> <p>1. Carinska tijela vraćaju osiguranje odmah čim se carinski dug ili obveze za ostala davanja ugase ili ne mogu više nastati.</p> <p>2. Ako se carinski dug ili obveza za ostala davanja ugasi za dio, ili može nastati samo u vezi s dijelom iznosa koji je bio osiguran, odgovarajući se dio osiguranja vraća u skladu sa zahtjevom dotične osobe, osim ako dotični iznos ne opravdava takvu radnju.</p>	<p style="text-align: center;">Član 32</p> <p>Član 199 mijenja se i glasi: „Carinski organ dužan je da vrati obezbjeđenje bez odlaganja, nakon gašenja carinskog duga ili ako carinski dug ne može više da nastane.</p> <p>Ako se carinski dug djelimično ugasi, ili može da nastane samo u vezi sa dijelom iznosa koji je bio obezbijeđen, carinski organ može odgovarajući dio obezbjeđenja da vrati na zahtjev podnosiocu obezbjeđenja, osim ako zbog visine iznosa to smanjenje nije opravdano.</p> <p>Bliži način i rokovi vraćanja obezbjeđenja iz st. 1 i 2 ovog člana, način davanja i praćenja obezbjeđenja iz čl. 188, 189 i 191 ovog zakona i način opoziva i poništenja preuzete obaveze jemca iz člana 195 ovog zakona propisuje Vlada.“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 99. Delegiranje ovlasti</p> <p>Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s članom 284. radi određivanja:</p> <p>(a) posebnih slučajeva, iz člana 89. stava 8. tačke (c) kada osiguranje nije potrebno za robu koja je stavljena u postupak privremenog uvoza;</p> <p>(b) oblika osiguranja iz člana 92. stava 1. tačke (c) i pravila o jamcu iz člana 94;</p> <p>(c) uvjeta za izdavanje odobrenja za uporabu zajedničkog osiguranja sa smanjenim iznosom ili odricanja od osiguranja iz člana 95. stava 2.;</p>	<p>Član 24 (čl. 191 stav 4) Obezbjedenje carinskog duga iz stava 1 ovog člana nije potrebno za robu stavljen u postupak privremenog uvoza u slučajevima utvrđenim propisom Vlade</p> <p>Član 27 (čl. 193 stav 3) Oblici obezbjeđenja iz stava 1 tačka 1 ovog člana uređuju se propisom Vlade</p> <p>Član 31 (čl. 197 stav 5) Bliži uslovi za izdavanje odobrenja za upotrebu zajedničkog obezbjeđenja sa smanjenim iznosom ili izuzimanja od obaveze polaganja obezbjeđenja iz stava 2</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>(d) rokova za vraćanje osiguranja.</p>	<p>ovog člana, utvrđuju se propisom Vlade. Član 32 (čl. 199 stav 3) Bliži način i rokovi vraćanja obezbjeđenja iz st. 1 i 2 ovog člana, način davanja i praćenja obezbjeđenja iz čl. 188, 189 i 191 ovog zakona i način opoziva i poništenja preuzete obaveze jemca iz člana 195 ovog zakona propisuje Vlada.</p>			
<p>Član 100. Dodjela provedbenih ovlasti 1. Komisija putem provedbenih akata određuje postupovna pravila: (a) za određivanje iznosa osiguranja, uključujući smanjeni iznos iz člana 95. stava 2. i 3.;</p> <p>(b) o polaganju i praćenju osiguranja iz člana 89., opozivu i poništenju preuzete obaveze jamca iz člana 94. te vraćanju osiguranja iz člana 98.;</p> <p>(c) o privremenim zabranama iz člana 96. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 285. stava 4.</p> <p>2. Komisija putem provedbenih akata donosi mjere iz člana 96. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 285. stava 4. Iz krajnje hitnih razloga povezanih s takvim mjerama, valjano utemeljenih potrebom brzog poboljšanja zaštite finansijskih interesa Unije i njezinih država članica, Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz člana 285. stava 5.</p>	<p>Član 25 (član 192 stav 3) Stav 3 mijenja se i glasi: "Način određivanja iznosa obezbjeđenja iz st. 1 i 2 ovog člana, uključujući smanjeni iznos iz člana 197 st. 2 i 3 ovog zakona utvrđuje se propisom Vlade." Član 33 (član 200 stav 4) Bliže uslove pod kojima se može privremeno zabraniti upotreba obezbjeđenja iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada. Član 32 (član 199 stav 3) Bliži način i rokovi vraćanja obezbjeđenja iz st. 1 i 2 ovog člana, način davanja i praćenja obezbjeđenja iz čl. 188, 189 i 191 ovog zakona i način opoziva i poništenja preuzete obaveze jemca iz člana 195 ovog zakona propisuje Vlada."</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>Ako je mišljenje odbora iz člana 285. stava 1. potrebno dobiti pisanim postupkom, primjenjuje se član 285. stav 6.</p>				
<p>Glava III Čl. 101-126</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno čl. 218 do 234 Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 07/02... 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08 i 62/13) u dijelu koji se odnosi na knjiženje carinskog duga. Potpuna usklađenost će se postići budućim izmjenama i dopunama Zakona.</p>	<p>IV kvartal 2020</p>
<p>Glava IV Roba unesena u carinsko područje Čl.127-152</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno čl. 45a do 67 Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 07/02... 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08 i 62/13) u dijelu koji se odnosi na privremeni smještaj. Potpuna usklađenost će se postići budućim izmjenama i</p>	<p>IV kvartal 2020</p>

<p>Glava V Poglavlje 1 Carinski status robe Član 153. Pretpostava o carinskom statusu robe Unije 1. Pretpostavlja da sva roba na carinskom području Unije ima carinski status robe Unije, osim ako se utvrdi da roba nije roba Unije. 2. U posebnim slučajevima u kojima se ne primjenjuje pretpostava iz stava 1., potrebno je dokazati carinski status robe Unije. 3. U posebnim slučajevima roba koja je u potpunosti dobivena na carinskom području Unije nema carinski status robe Unije ako je dobivena iz robe u privremenom smještaju ili robe koja je u postupku vanjskog provoza, postupku smještaja, postupku privremenog uvoza ili postupku unutarnje proizvodnje, Član 154. Gubitak carinskog statusa robe Unije Roba Unije postaje roba koja nije roba Unije u sljedećim slučajevima: (a) ako je iznesena iz carinskog područja Unije, u mjeri u kojoj se ne primjenjuju pravila unutarnjeg provoza; (b) ako je stavljena u postupak vanjskog provoza, postupak smještaja ili postupak unutarnje proizvodnje, u mjeri u kojoj carinsko zakonodavstvo to dopušta; (c) ako je bila stavljena u postupak krajnje uporabe i naknadno je ustupljena u korist</p>	<p>Član 12 Poslije člana 86 dodaje se novi podnaslov i tri nova člana koji glase: "5) Carinski status robe Član 86a Sva roba na carinskom području, po pravilu ima status domaće robe. Izuzetno od stava 1 ovog člana, status domaće robe potrebno je dokazati za:</p> <p>7) robu koja se unosi na carinsko područje i koja je pod carinskim nadzorom radi utvrđivanja njenog carinskog statusa; 8) robu u privremenom smještaju; 9) robu smještenu u carinskom skladištu i slobodnoj zoni, kao i robu koja se nalazi u spoljnom tranzitnom postupku, privremenom uvozu i postupku aktivnog oplemenjivanja; 10) proizvode morskog ribolova koje su ulovila ribarska plovila registrovana u Crnoj Gori, izvan carinskog područja u vodama koje nijesu</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>dopunama Zakona.</p>	
---	---	--------------------------	-------------------------	--

<p>države ili je uništena, a ostaju otpaci; (d) ako je deklaracija za puštanje u slobodni promet poništena nakon puštanja robe.</p> <p>Član 155. Roba Unije koja privremeno napušta carinsko područje Unije</p> <p>1. U slučajevima iz člana 227. stava 2. točaka (b) do (f), roba zadržava svoj carinski status robe Unije samo ako se takav status utvrđuje prema određenim uvjetima i na načine koji se navode u carinskom zakonodavstvu.</p> <p>2. U posebnim se slučajevima roba Unije može kretati, a da ne podliježe carinskom postupku, od jedne do druge tačke unutar carinskog područja Unije i privremeno izvan tog područja bez promjene njezinog carinskog statusa.</p> <p>Član 156. Delegiranje ovlasti</p> <p>Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s članom 284. radi određivanja:</p> <p>(a) slučajeva u kojima se ne primjenjuju pretpostava utvrđena u članu 153. stavu 1.; (b) uvjeta za olakšavanje dokazivanja carinskog statusa robe Unije; (c) slučajeva u kojima roba iz člana 153. stava 3. nema carinski status robe Unije; (d) slučajeva u kojima carinski status robe iz člana 155. stava 2. nije promijenjen.</p> <p>Član 157. Dodjela provedbenih ovlasti</p> <p>Komisija putem provedbenih akata određuje</p>	<p>teritorijalne vode druge države, koji se unose na carinsko područje;</p> <p>11) proizvode dobijene od proizvoda iz tačke 4 ovog stava na plovilu ili brodu-fabrici registrovanom u Crnoj Gori, tokom proizvodnje u kojoj je moguća bila upotreba i drugih proizvoda koji se unose u carinsko područje;</p> <p>12) proizvode morskog ribolova i druge proizvode koje su izvadila ili ulovila plovila koja plove pod zastavom druge države na carinskom području.</p> <p>Način i postupak dokazivanja statusa domaće robe iz stava 2 ovog člana propisuje Vlada.</p> <p>Roba koja je u potpunosti dobijena na carinskom području iz robe u privremenom smještaju ili robe koja je u postupku spoljnog tranzita, skladištenja, privremenog uvoza ili aktivnog oplemenjivanja ili robe smještene u slobodnoj zoni, nema status domaće robe u slučajevima utvrđenim propisom Vlade.</p> <p>Član 86b</p> <p>Roba gubi status domaće robe, ako je:</p>			
---	---	--	--	--

<p>postupovna pravila o pružanju i provjeri dokaza carinskog statusa robe Unije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 285. stava 4.</p>	<p>1) iznesena iz carinskog područja, osim u slučaju unutrašnjeg tranzita; 2) stavljena u postupak spoljnog tranzita, skladištenja ili aktivnog oplemenjivanja ili je smještena u slobodnu zonu u skladu sa carinskim propisima; 3) bila stavljena u postupak krajnje upotrebe i naknadno je ustupljena u korist države ili je uništena, kojom prilikom su nastali otpaci; 4) deklaracija za stavljanje u slobodan promet poništena nakon puštanja robe.</p> <p style="text-align: center;">Član 86c</p> <p>U slučajevima iz člana 99a stav 1 tač. 2 do 5 ovog zakona, roba zadržava status domaće robe, ako je taj status utvrđen u skladu sa carinskim propisima.</p> <p>Domaća roba se može, bez promjene carinskog statusa, kretati između dva mjesta unutar carinskog područja i privremeno izvan tog područja bez sprovođenja carinskog postupka, u slučajevima koji se utvrđuju propisom Vlade“.</p>			
<p>Glava V Stavljanje robe u carinski postupak</p> <p>Čl. 158-200</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno čl. 68 do 86 Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 07/02... 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08 i 62/13) u dijelu koji se</p>	<p>IV kvartal 2020</p>

			<p>odnosi na pojednostavljene carinske deklaracije.</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići budućim izmjenama i dopunama Zakona.</p>	
<p>Glava VI Puštanje u slobodan promet i oslobođenje od uvozne carine Čl. 201-209</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 87-91 i 185-188 Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 07/02... 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08 i 62/13)</p>	
<p>Glava VII Posebni postupci Čl. 210-225</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno čl. 92-98 Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 07/02... 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08 i 62/13) u dijelu koji se odnosi na posebne postupke.</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići budućim izmjenama i dopunama Zakona.</p>	<p>IV kvartal 2020</p>

<p>Glava VII Poglavlje 2 Tranzit <i>POGLAVLJE 2.</i> Provoz O d j e l j a k 1 . Spoljni i unutrašnji tranzit <i>Član 226.</i> Spoljni tranzit</p> <p>1. U postupku spoljnog tranzita, roba koja nije roba Unije može se kretati od jedne tačke do druge tačke unutar carinskog područja Unije, a da ne podliježe sljedećemu: (a) uvoznj carini; (b) drugim davanjima kako se predviđa drugim relevantnim važećim odredbama; (c) mjerama trgovinske politike, u mjeri u kojoj ne zabranjuju ulazak u ili izlazak robe iz carinskog područja Unije.</p> <p>2. U posebnim slučajevima roba Unije stavlja se u postupak spoljnog tranzita.</p> <p>3. Kretanje iz stava 1. odvija se na jedan od sljedećih načina: (a) u postupku spoljnog tranzita Unije; (b) u skladu s Konvencijom TIR, pod uslovom da je takvo kretanje: i. započelo ili će završiti izvan carinskog područja Unije; ii. obavljeno između dvije tačke na carinskom području Unije na području zemlje ili područja izvan carinskog područja Unije; (c) u skladu s Konvencijom ATA/Istanbulskom</p>	<p style="text-align: center;">Član 13</p> <p>U Odjeljku 3 Podnaslov 2 mijenja se i glasi: "2. Spoljni i unutrašnji tranzitni postupak".</p> <p style="text-align: center;">Član 14</p> <p>Član 99 mijenja se i glasi: "U spoljnom tranzitnom postupku strana roba može da se prevozi između dva mjesta unutar carinskog područja, bez: 1) naplate uvozne carine; 2) naplate drugih propisanih naknada; 3) sprovođenja mjera komercijalne politike, kojima se ne zabranjuje ulazak u ili izlazak robe sa carinskog područja.</p> <p>Prevoz robe iz stava 1 ovog člana, odvija se: 1) u skladu sa Konvencijom TIR, ako je taj prevoz: -započet ili će se završiti izvan carinskog područja; -obavljen između dva mjesta na carinskom području preko teritorije izvan carinskog područja; 2) u skladu s Konvencijom ATA/Istanbulskom konvencijom, ako se ATA karnet koristi samo kao tranzitni dokument; 3) na osnovu obrasca 302,u skladu sa Sjevernoatlantskim ugovorom od 19. juna 1951. godine;</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
--	--	--	--	--

<p>konvencijom, ako je riječ o kretanju u provozu;</p> <p>(d) pod pokrićem Rajnskog manifesta (član 9. Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom);</p> <p>(e) pod pokrićem obrasca 302 predviđenog Sporazumom između država stranaka Sjevernoatlantskoga ugovora o pravnom položaju njihovih snaga, koji je potpisan u Londonu 19. juna 1951.;</p> <p>(f) prema poštanskom sustavu u skladu s aktima Međunarodne poštanske unije, kada robu prevoze nositelji prava i obveza ili se prevozi za nositelje prava i obveza prema tim aktima.</p>	<p>4) u okviru poštanskog saobraćaja, u skladu sa aktima Svjetskog poštanskog saveza, kada, prema tim aktima, robu prenosi imalac prava i obaveza ili je za njega prenosi neko drugo lice.</p> <p>Način stavljanja domaće robe u spoljni tranzitni postupak utvrđuje se propisom Vlade.“</p>			
<p>Član 227. Unutrašnji tranzit</p> <p>1. U postupku unutrašnjeg tranzita i prema uslovima koji su utvrđeni u stavu 2., roba Unije može se kretati od jednog do drugog mjesta na carinskom području Unije i proći kroz zemlju ili područje izvan tog carinskog područja bez promjene svojeg carinskog statusa.</p> <p>2. Kretanje iz stava 1. odvija se na jedan od sljedećih načina:</p> <p>(a) u postupku unutrašnjeg tranzita Unije, pod uslovom da se takva mogućnost predviđa međunarodnim sporazumom;</p> <p>(b) u skladu s Konvencijom TIR;</p> <p>(c) u skladu s Konvencijom ATA/Istanbulskom konvencijom, ako je riječ o kretanju u provozu;</p> <p>d) pod pokrićem Rajnskog manifesta (član 9.</p>	<p>Član 15</p> <p>Poslije člana 99 dodaju se dva nova člana koja glase:</p> <p>"Član 99a</p> <p>U unutrašnjem tranzitnom postupku domaća roba može se, bez promjene njenog carinskog statusa, prevoziti između dva mjesta unutar carinskog područja sa prelaskom preko teritorije druge države, na jedan od sljedećih načina:</p> <p>1) u postupku unutrašnjeg tranzita, ako je to predviđeno potvrđenim međunarodnim ugovorom;</p> <p>2) u skladu sa Konvencijom TIR;</p> <p>3) u skladu s Konvencijom ATA/Istanbulskom konvencijom, ako se ATA karnet koristi samo kao tranzitni</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom); (e) pod pokrićem obrasca 302 predviđenog Sporazumom između država stranaka Sjevernoatlantskoga ugovora o pravnom položaju njihovih snaga, koji je potpisan u Londonu 19. juna 1951.; (f) prema poštanskom sustavu u skladu s aktima Međunarodne poštanske unije, kada robu prevoze nositelji prava i obveza ili se prevozi za nositelje prava i obveza prema tim aktima.</p>	<p>dokument; 4) na osnovu obrasca 302 u skladu sa Sjevernoatlantskim ugovorom od 19. juna 1951. godine; ili 5) u okviru poštanskog saobraćaja u skladu sa aktima Svjetskog poštanskog saveza, kada, prema tim aktima, robu prenosi imalac prava i obaveza ili je za njega prenosi neko drugo lice.</p>			
<p>Čl. 228-229</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenljivo</p>		
<p>Član 230 Ovlašćeni primalac za potrebe TIR-a Carinska tijela mogu, na zahtjev, ovlastiti neku osobu, navedenu kao „ovlaštenog primatelja” za primanje robe koja se premješta sukladno Konvenciji TIR na ovlaštenom mjestu, tako da se postupak dovršava sukladno članu 1. točki (d) Konvencije TIR.</p>	<p>Član 99b Carinski organ može, na zahtjev lica koje ima status ovlaštenog primaoca, odobriti da primi robu obuhvaćenu TIR karnetom na odobrenoj lokaciji, na način da se postupak tranzita okonča u skladu sa članom 1 tačka (d) Konvencije TIR."</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 231 Delegiranje ovlašćenja Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s članom 284. radi određivanja: a) posebnih slučajeva kada se roba Unije stavlja u postupak vanjskog provoza sukladno članu 226. stavu 2, b) uvjeta za davanje odobrenja iz člana 230. Član 232 Dodjela ovlašćenja za sprovođenje</p>	<p>Član 14 (član 99 stav 3) Način stavljanja domaće robe u spoljni tranzitni postupak utvrđuje se propisom Vlade Član 17 (Član 102 stav 5) Bliži uslovi za sprovođenje tranzitnog postupka i primjenu pojednostavljenja u tranzitnom postupku utvrđuju se propisom Vlade</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>Komisija putem provedbenih akata određuje postupovna pravila za primjenu člana 226. stava 3. tačka od (b) do (f) i člana 227. stava 2. tačka od (b) do (f) na carinskom području Unije, uzimajući u obzir potrebe Unije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 285. stava 4.</p>				
<p>O d j e l j a k 2 . Tranzit Unije Član 233-237 Obveze korisnika postupka tranzita Unije i prijevoznika i primatelja robe koja se kreće u postupku provoza Unije 1. Korisnik postupka tranzita Unije odgovoran je za sve sljedeće: (a) podnošenje robe u nepromijenjenom stanju i potrebnih podataka odredišnom carinskom uredu u propisanom roku i u skladu s mjerama koje poduzimaju carinska tijela radi osiguranja njezinog prepoznavanja; (b) poštovanje carinskih odredaba u vezi s postupkom; (c) osim ako je carinskim zakonodavstvom drukčije predviđeno, polaganje jemstva radi osiguranja plaćanja iznosa uvozne ili izvozne carine koja odgovara carinskom dugu ili ostalim davanjima, kako se predviđa drugim odgovarajućim važećim odredbama, koje mogu nastati u vezi s robom. 2. Obveza korisnika postupka ispunjena je i postupak provoza završen kada su roba koja je</p>	<p style="text-align: center;">Član 1</p> <p>U Carinskom zakonu („Službeni list RCG", br. 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i „Službeni list CG", br. 21/08 i 62/13), u članu 5 tačka 9 mijenja se i glasi: „9) strana roba je roba koja nije obuhvaćena tačkom 8 ovog člana ili roba koja je izgubila status domaće robe;“.</p> <p>Poslije tačke 23 dodaju se dvije nove tačke koje glase: „23a) ovlašćeni pošiljalac je lice koje ima odobrenje Uprave carina za prevoz robe u tranzitnom postupku bez podnošenja robe i tranzitne deklaracije kod polazne carinarnice; 23b) ovlašćeni primalac je lice koje ima odobrenje Uprave carina da robu, koja se prevozi u tranzitnom postupku, ne podnosi odredišnoj carinarnici;“.</p> <p style="text-align: center;">Član 17</p> <p>Član 102 mijenja se i glasi: "Nosilac postupka tranzita dužan je da:</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>stavljena u postupak i potrebne informacije dostupne odredišnom carinskom uredu u skladu s carinskim zakonodavstvom.</p> <p>3. Prijevoznik ili primatelj robe koji prihvaća robu znajući da se kreće u postupku tranzita Unije takođe je odgovoran za podnošenje robe u nepromijenjenom stanju odredišnom carinskom uredu unutar propisanog roka i u skladu s mjerama koje poduzimaju carinska tijela radi osiguranja njezinog prepoznavanja.</p> <p>4. Carinska tijela mogu, na zahtjev, odobriti bilo koje od sljedećih pojednostavljenja vezano uz stavljanje robe u postupak tranzita Unije ili završetak tog postupka:</p> <p>(a) status ovlaštenog pošiljatelja koji omogućuje korisniku odobrenja da stavi robu u postupak tranzita Unije bez podnošenja carini;</p> <p>(b) status ovlaštenog primatelja koji omogućuje korisniku odobrenja da primi robu koja se kreće u postupku tranzita Unije na odobrenom mjestu kako bi se postupak dovršio u skladu s članom 233. stavom 2.;</p> <p>(c) korištenje posebne vrste pečata, ako je pečaćenje potrebno za osiguranje prepoznavanja robe koja je stavljena u postupak provoza Unije;</p> <p>(d) uporabu carinske deklaracije s ublaženim zahtjevima za podacima za stavljanje robe u postupak provoza Unije;</p> <p>(e) uporabu elektroničkih prijevoznih isprava kao carinsku deklaraciju za stavljanje robe u</p>	<p>1) robu u nepromijenjenom stanju i potrebne podatke dostavi odredišnoj carinarnici u propisanom roku i u skladu sa mjerama carinskog organa preduzetim radi osiguranja prepoznavanja te robe;</p> <p>2) poštuje odredbe postupka tranzita;</p> <p>3) obezbijedi odgovarajuća sredstva obezbjeđenja, radi osiguranja plaćanja iznosa uvozne ili izvozne carine koja odgovara carinskom dugu ili drugim naknadama koje mogu nastati u vezi s robom, u skladu sa posebnim propisima.</p> <p>Postupak tranzita je okončan kada su roba koja je stavljena u postupak tranzita i potrebne informacije dostupni odredišnoj carinarnici u skladu sa carinskim propisima, kada se i smatra da je obaveza nosioca postupka ispunjena.</p> <p>Odredba stava 1 tačka 1 ovog člana, primjenjuje se i na prevoznika ili primaoca koji primi robu, a zna da je ta roba u tranzitnom postupku.</p> <p>Carinski organ može, na zahtjev nosioca postupka tranzita, odobriti pojednostavljeni postupak koji se odnosi na stavljanje robe u postupak tranzita ili završetak tog postupka, i to:</p> <p>1) status ovlašćenog pošiljaoca koji omogućava imaocu odobrenja da stavi robu u postupak tranzita, bez njenog podnošenja carinskom organu;</p> <p>2) status ovlašćenog primaoca koji</p>			
---	--	--	--	--

<p>postupak provoza Unije, ako one sadrže podatke takve deklaracije i ako su ti podaci dostupni carinskim tijelima na polasku i odredištu kako bi se omogućio carinski nadzor robe i završetak tog postupka.</p>	<p>omogućava korisniku odobrenja da primi robu koja se prevozi u postupku tranzita na odobrenoj lokaciji, kako bi se postupak tranzita okončao u skladu sa stavom 2 ovog člana;</p> <p>3) korišćenje posebne vrste plombe, ako je plombiranje potrebno za prepoznavanje robe koja je stavljena u postupak tranzita;</p> <p>4) upotrebu carinske deklaracije sa manjim brojem podataka za stavljanje robe u postupak tranzita;</p> <p>5) upotrebu prevoznih isprava u elektronskom obliku kao carinske deklaracije za stavljanje robe u postupak tranzita, ako sadrže podatke te deklaracije i ako su ti podaci dostupni polaznoj i odredišnoj carinarnici kako bi se omogućio carinski nadzor robe i završetak tog postupka.</p> <p>Bliži uslovi za sprovođenje tranzitnog postupka i primjenu pojednostavljenja u tranzitnom postupku utvrđuju se propisom Vlade“.</p>			
<p>Član 234. Roba koja prolazi preko područja zemlje ili područja izvan carinskog područja Unije u postupku spoljnog tranzita Unije 1. Postupak spoljnog tranzita Unije primjenjuje se na robu koja prolazi kroz zemlju ili područje izvan carinskog područja Unije ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: (a) takve je mogućnost predviđena</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 102a Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 07/02... 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08 i 62/13)</p>	

<p>međunarodnim sporazumom; (b) tranzit kroz tu zemlju ili područje obavlja se pod pokrićem jedinstvene prijevozne isprave koja je sastavljena na carinskom području Unije. 2. U slučaju iz stava 1. tačke (b), upravljanje postupkom spoljnog tranzita Unije suspendira se dok je roba izvan carinskog područja Unije.</p>				
<p>Član 235. Delegiranje ovlaštenja Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s članom 284. radi određivanja uvjeta za izdavanje odobrenja iz člana 233. stava 4. Član 236. Dodjela provedbenih ovlaštenja Komisija putem provedbenih akata određuje postupovna pravila o: (a) stavljanju robe u postupak tranzita Unije i završetku tog postupka; (b) primjeni pojednostavljenja iz člana 233. stava 4.; (c) carinskom nadzoru robe koja prolazi preko područja zemlje ili područja izvan carinskog područja Unije u postupku spoljnog tranzita Unije iz člana 234. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 285. stava 4.</p>	<p>Član 17 (član 102 stav 5) Bliži uslovi za sprovođenje tranzitnog postupka i primjenu pojednostavljenja u tranzitnom postupku utvrđuju se propisom Vlade</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Glava VII Smještaj, Posebna upotreba, Prerada Čl. 237-262</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno čl. 105-162 Carinskog zakona ("Sl. list</p>	<p>IV kvartal 2020</p>

			RCG", br. 07/02... 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08 i 62/13) u dijelu koji se odnosi na smještaj i posebnu upotrebu i preradu. Potpuna usklađenost će se postići budućim izmjenama i dopunama Zakona	
Glava VIII Roba koja se iznosi iz carinskog područja Unije Čl. 263-277	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno čl. 163 i 182a-183 Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 07/02... 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08 i 62/13) u dijelu koji se odnosi na formalnosti prije i kod izlaska robe. Potpuna usklađenost će se postići budućim izmjenama i dopunama Zakona.	IV kvartal 2020
Glava IX Elektronski sistemi, pojednostavljena , delegiranje ovlaštenja, postupak obrade i završne odredbe	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Čl. 278-288				
Prilog	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Regulativa 608/2013				
<p>Član 1 stav 1 Predmet i područje primjene 1. Ovom se Regulativom utvrđuju uslovi i postupci za djelovanje carinskih tijela ako roba za koju postoji sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine podliježe ili bi trebala podlijegati carinskom nadzoru ili carinskoj kontroli unutar carinskog područja Unije, u skladu s Regulativom Savjeta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (5), posebno roba u sljedećim situacijama: (a) kada se prijavljuje radi puštanja u slobodan promet, izvoz ili ponovni izvoz; (b) kada ulazi ili napušta carinsko područje Unije; (c) kada se stavlja u postupak s odlaganjem ili u slobodnu zonu ili slobodno skladište.</p> <p>Član 8. Naknade Podnositelju zahtjeva ne zaračunava se naknada za pokrivanje administrativnih troškova nastalih pri obradi zahtjeva.</p> <p>Član 27. Odgovornost carinskih tijela Ne dovodeći u pitanje nacionalno pravo, odluka kojom se odobrava zahtjev ne daje nosiocu toga odobrenja pravo na naknadu u</p>	<p>Član 11 Poslije člana 67 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>„Član 67a Carinski organ može da zadrži robu za koju postoji sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine prilikom: 4) prijavljivanja za stavljanje u slobodan promet, izvoz ili ponovni izvoz, 5) unošenja ili iznošenja iz carinskog područja Crne Gore, 6) stavljanja u carinski postupak sa odlaganjem ili u slobodnu zonu ili slobodno skladište.</p> <p>U slučaju podnošenja zahtjeva za preduzimanje mjera za zaštitu prava intelektualne svojine ne plaća se naknada.</p> <p>Carinski organ o zadržavanju robe iz stava 1 ovog člana, obavještava nosioca odobrenja i na njegov zahtjev dostavlja informacije o načinu i mjestu skladištenja te robe kao i o procijenjenim troškovima skladištenja.</p> <p>Nosilac odobrenja snosi troškove carinskog organa ili drugih lica koja postupaju u ime carinskog organa od trenutka zadržavanja robe, uključujući skladištenje i postupanje sa robom i</p>	Potpuno usklađeno	<p>Predlogom Zakona su preuzete odredbe iz Regulative 608/2013 koje materija za zakon i koje shodno pravno- tehničkim pravilima nisu mogle biti uređene Uredbom o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji osnovana sumnja da povređuje prava intelektualne svojine („Sl. list CG“, broj 48/16), a koja je u najvećoj mjeri usklađena sa Regulativom 608/2013.</p>	

<p>slučaju da carinski ured nije otkrio robu za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualnog vlasništva te koja je puštena, ili nije poduzeta nikakva mjera da se tu robu zadrži.</p> <p>Član 29. Troškovi</p> <p>1. Ako to carinska tijela zahtijevaju, nosilac odobrenja nadoknađuje troškove carinskih tijela ili ostalih stranaka koje djeluju u ime carinskih tijela, od trenutka zadržavanja ili obustavljanja puštanja robe, uključujući skladištenje i rukovanje robom, u skladu s članom 17. stavom 1., članom 18. stavom 1. i članom. 19. stavovima 2. i 3., te kad se koriste korektivne mjere kao što je uništenje robe u skladu s članovima 23. i 26.</p> <p>Ovaj član ne dovodi u pitanje pravo nositelja odobrenja da traži naknadu od počinitelja povrede ili ostalih osoba u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.</p> <p>3. Nositelj odobrenja kojim se odobrava zahtjev Unije osigurava i plaća mogući prijevod koji zahtijeva nadležni carinski odjel ili carinska tijela koja moraju poduzimati mjere u vezi s robom za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualnog vlasništva.</p>	<p>preduzimanje određenih mjera kao što je uništenje robe.</p> <p>Troškovi iz stava 4 ovog člana određuju se u zavisnosti od vremena skladištenja, vrste robe, količine i težine robe ili vrste usluge, odnosno uslova skladištenja i prirode te robe.</p> <p>Carinski organ nije dužan da nadoknadi štetu nosiocu odobrenja, ako nije pronašao robu za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine i ako je roba puštena ili nije preduzeta odgovarajuća mjera da se roba zadrži.</p> <p>Bliže uslove i način sprovođenja carinskih mjera za robu za koju postoji sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine propisuje Vlada“.</p>			
Prilog	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA**

Broj:02-03-sl

Podgorica, 05.05.2017.godine

DIREKTORAT ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama carinskog zakona*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Imajući u vidu da na osnovu uvida u dostavljeni tekst i izvještaj o analizi uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja, za sprovođenje *Zakona* nije potrebno izdvojiti dodatna finansijska sredstva iz budžeta države, već će se predloženim izmjenama i dopunama postići usklađenost sa konvencijama i relevantnim propisima Evropske unije, Ministarstvo finansija je sa aspekta budžeta, saglasno sa *Predlogom zakona o izmjenama i dopunama carinskog zakona*.

S poštovanjem,



OBRAZAC

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo finansija
NAZIV PROPISA	Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona
1. Definisane probleme <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? 	
<p>Predloženim zakonom vrši se dalja harmonizacija sa evropskim carinskim zakonodavstvom (Uredba (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije- UCC) u dijelu odredbi koje se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ovlaštenog privrednog subjekta, - carinski status robe, - tranzitni postupak i - obezbjeđenje za namirenje carinskog duga. 	
2. Ciljevi <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. 	
<p>Jedan od uslova za pristupanje Evropskoj uniji je da Crna Gora primjenjuje Konvenciju o zajedničkom tranzitu i Konvenciju o olakšicama u trgovini robom godinu dana prije ulaska u Evropsku uniju.</p> <p>Konvencija o zajedničkom tranzitu utvrđuje mjere za prevoz robe u tranzitu između država članica EU i EFTA-e, kao i između drugih država potpisnica, a Konvencija o olakšicama u trgovini robom utvrđuje mjere za pojednostavljenje formalnosti u trgovini robom između strana ugovornica, posebno uvođenjem jedinstvenog administrativnog dokumenta koji se koristi u zajedničkom tranzitnom postupku.</p> <p>Primjena ove dvije konvencije predstavlja osnov za uključivanje u evropski tranzitni sistem koji koriste sve države članice Evropske unije i EFTA, kao i Turska, Makedonija i Srbija.</p> <p>Uslovi za pristupanje konvencijama odnose se na zakonska, organizaciona i informatička rješenja - uvođenje kompjuterizovanog tranzitnog sistema kompatibilnog sa EU tranzitnim sistemom (Novi kompjuterizovani tranzitni sistem - NCTS).</p> <p>U cilju usklađivanja crnogorskih propisa sa konvencijama potrebno je izmijeniti i dopuniti Carinski zakon, Uredbu za sprovođenje Carinskog zakona, kao i Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu podnošenja carinske deklaracije i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku, u dijelu koji se odnosi na status robe i tranzitni postupak, kako bi iste bile u potpunosti usklađene sa novim carinskim propisima EU (UCC i njegove implementacione odredbe).</p>	

Konvencija o zajedničkom tranzitu je u fazi izmjene u cilju usklađivanja sa UCC, pa se u cilju realizacije projekta IPA 2014 "Podrška Upravi carina", koji se odnosi na implementaciju Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema, ukazala potreba da se odredbe Carinskog zakona u potpunosti usklade sa UCC prije početka njegove realizacije. Nakon usklađivanja odredbi Carinskog zakona predstoji dalje usklađivanje Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona i Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu podnošenja carinske deklaracije i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku sa EU propisima u ovoj oblasti.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Status quo opcija bi podrazumijevala primjenu važećeg propisa, odnosno odredbi koje su djelimično usaglašene sa evropskim propisima što bi onemogućilo dalju realizaciju NCTS-a i otežalo rad carinske službe prilikom kontrole kretanja robe i stvaranja uslova za ubrzan protok roba na graničnim prelazima.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barjera.

Prednosti uvođenja NCTS-a u carinsko informacijski sistem za privredne subjekte su: smanjenje troškova prevoza robe u spoljnotrgovinskoj razmjeni; bolja iskorisćenost prevoznih sredstava; nema papirnih dokumenata, osim pratećeg tranzitnog dokumenta (TAD); automatsko i brže zaduživanje i razduživanje garancije u tranzitnom postupku; glavni obveznik je elektronski obaviješten o okončanju tranzitnog postupka.

Za carinsku službu prednosti su sledeće: uključivanje u evropski tranzitni sistem (uslov za pristupanje EU); brže, jeftinije, sigurnije i jednostavnije kretanje roba, a time i ubrzanje prometa na granici; omogućava se nadzor nad kretanjem pošiljke; jednostavnije sprovođenje i brže okončanje tranzitnog postupka; mogućnost uočavanja nedostataka koji se mogu javiti tokom tranzita; smanjenje broja carinskih barjera u poslovanju.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa prolaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?

- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za sprovođenje Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona nije potrebno obezbijediti sredstva iz Budžeta Crne Gore.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljne konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

Prilikom izrade predmetnog zakona nije korišćena ekspertna podrška.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Nijesu identifikovane potencijalne prepreke za primjenu propisa.

Datum i mjesto
24. april 2017. godine
Podgorica





Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta
Ministarstvo finansija

Naziv propisa	Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	<i>XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam</i>	Carinski sistem
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	<i>29. Carinska unija</i>	29.10 Opšti carinski propisi
Ključni termini - eurovok deskriptori		